



CG FUDBAL

SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKEGA SAVEZA CRNE GORE

Broj: 22

Godina: XI

Podgorica, 29.06.2016.

SADRŽAJ

Naslov	Strana
1 Izmjene i dopune Pravilnika o fudbalskim takmičenjima	2
2 Propozicije Prve lige Crne Gore – sezona 2016/2017	4
3 Propozicije Druge lige Crne Gore – sezona 2016/2017	14
4 Propozicije doigravanja-baraža za popunu Prve lige Crne Gore za sezonu 2017/2018	24
5 Propozicije doigravanja-baraža za popunu Druge lige Crne Gore za sezonu 2017/2018	28
6 Propozicije završnog dijela takmičenja za Kup Crne Gore (seniori) sa Uputstvom za određivanje parova za sezonu 2016/17	33
7 Troškovnik za Prvu ligu Crne Gore za sezonu 2016/2017	41
8 Troškovnik za Drugu ligu Crne Gore za sezonu 2016/2017	42
9 Troškovnik za prvenstvo i Kup CG za mlađe kategorije FSCG za sezonu 2016/2017	43
10 Odluka o iznosima taksa FSCG	44
11 Odluka o registracionim taksama FSCG za jesenji dio sezone 2016/2017	46
12 Odluka o taksama za izdavanje licenci trenerima i službenim licima FSCG	47
13 Odluka o visini novčanih kazni u disciplinskom postupku	48
14 Pravilnik o registru fudbalskih klubova	49
15 Pravilnik o radu sa posrednicima	56
16 Izmjene i dopune Pravilnika o dozvolama za rad fudbalskih trenera	70
17 Izmjene i dopune Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG	71
18 Registracija igrača	73

Na osnovu člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

P R A V I L N I K **o izmjenama i dopunama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG**

Član 1

U Pravilniku o fudbalskim takmičenjima FSCG („ CG Fudbal “,br.32/14 i 25/15) naziv i sadržaj člana 48 mijenjaju se i glase :

„ Zdravstveni pregled igrača

Član 48

Zdravstveni pregled i utvrđivanje zdravstvene sposobnosti igrača vrše se u ovlašćenim zdravstvenim ustanovama, u skladu sa pozitivnim propisima.

Klub je obavezan da organizuje zdravstveni pregled svojih registrovanih igrača i odmah nakon obavljenog zdravstvenog pregleda, nadležnom registracionom organu dostavi Izveštaj i Ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti igrača.

Nadležni registracioni organ odmah unosi u COMET broj protokola Izveštaja, odnosno Ocjene o zdravstvenoj sposobnosti odnosno igrača.

Zdravstveni pregled za igrača koji je na dan pregleda mlađi od 16 godina važi 4 mjeseca, a za starije-ostale igrače 6 mjeseci.

Ako je igrač zdravstveno sposoban za vrijeme kraće od vremena iz prethodnog stava, to se unosi u COMET, a igrač može nastupati od dana unošenja broja protokola pregleda do dana kada ističe važenje zdravstvenog pregleda.

Zdravstveni pregled za igrača omladinca koji nastupa u seniorskom timu važi 6 mjeseci.

Zdravstveni pregled za igrača kadeta koji nastupa u omladinskom timu važi 4 mjeseca.

Zdravstveni pregled za igrača pionira koji nastupa u kadetskom timu važi 4 mjeseca.

Na utakmicama stalnih takmičenja mogu nastupati samo zdravstveno sposobni igrači.

Ako dokaz o zdravstvenoj sposobnosti igrača nije unijet u COMET, a klub isti prezentira delegatu uoči utakmice, taj igrač može nastupiti uz napomenu u zapisniku.

Ako je utvrđeno da je igrač zdravstveno nesposoban, ne može nastupiti na utakmici ili učestvovati u pripremama “ .

Član 2

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „ CG Fudbal “.

Predsjednik FSCG
Dejan Savićević,s.r.

Broj:1825/2

Podgorica, 28.06.2016.god.

Na osnovu člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

P R A V I L N I K
o izmjenama i dopunama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG

Član 1

U Pravilniku o fudbalskim takmičenjima FSCG („ CG Fudbal “,br.32/14 i 25/15) u članu 46 stavovi 1 i 2 mijenjaju se i glase :

„ Na zvaničnim utakmicama FSCG broj igrača stranaca koji se mogu upisati u protokol i koji mogu nastupiti na utakmici je:

- I liga Crne Gore i Kup Crne Gore za seniore - ne više od 4 (četiri) igrača,
- II liga Crne Gore - ne više od 3 (tri) igrača i
- Regionalne lige – ne više od 2 (dva) igrača

Član 2

Dosadašnji stavovi 3 i 4 postaju stavovi 2 i 3.

Član 3

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „ CG Fudbal “.

Predsjednik FSCG
Dejan Savićević,s.r.

Broj:1825/2
Podgorica, 28.06.2016.god.

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016. godine, donio je

PROPOZICIJE
Prve fudbalske lige Crne Gore
za takmičarsku sezonu 2016/2017

Član 1

Prva fudbalska liga Crne Gore (u daljem tekstu: Prva liga) je jedinstvena i broji 12 klubova. Klubovi koji sačinjavaju Prvu ligu, za takmičarsku sezonu 2016/2017 su :

01. FK „Bokelj” Kotor,
02. FK „Zeta ” Golubovci,
03. FK „ Sutjeska “ Nikšić,
04. FK „ Rudar“ Pljevlja,
05. FK „ Dečić “ Tuzi,
06. FK „ Budućnost “ Podgorica,
07. FK „ Iskra “ Danilovgrad,
08. FK “ Petrovac” Petrovac,
09. FK „ Jedinstvo“ Bijelo polje,
10. FK „ Lovćen“ Cetinje,
11. FK „ Mladost“ Podgorica,
12. FK „ Grbalj” Radanovići.

Član 2

Takmičenjem u Prvoj ligi rukovodi Komisija za takmičenje FSCG (u daljem tekstu: **Komisija**).

Član 3

Klubovi Prve lige moraju:

- imati ekipe za takmičenje u Omladinskoj i Kadetskoj ligi Crne Gore.
- imati obezbijeđen travnati teren propisanih dimenzija,
- imati teren koji je ograđen ogradom visine 1,7 metara, kojom se igralište odvaja od publike,
- imati svlačionice za gostujuću ekipu, za domaću ekipu i sudije,
- imati kupatilo za gostujuće igrače, domaće igrače i sudije sa odgovarajućim uređajima,
- imati sanitarne prostorije odvojene za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije,
- neposredno pored terena, a najdalje 30 m od terena imati službenu prostoriju za sastavljanje zapisnika,
- na igralištu imati kabine za gostujuću i domaću ekipu i delegata,
- imati kabine za TV snimatelje i obezbijeđeno mjesto za nesmetani rad novinara,
- imati licencirane trenere, shodno opštem aktu FSCG.
- obezbijediti teren i prateće objekte u skladu sa Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i Pravilnikom o bezbjednosti FSCG, o čemu izvještava Komisiju.

Klub je obavezan, ako su njegove službene prostorije udaljene više od 30 metara od terena, da preduzme mjere koje će obezbijediti nesmetan prolaz igrača i službenih lica do terena i nazad.

Član 4

Ispunjavanje uslova iz prethodnog člana utvrđuje Komisija neposrednim uvidom, najkasnije 15 dana prije početka takmičenja. Klub je obavezan dati sve dokaze o ispunjavanju potrebnih uslova. Komisija zapisnički konstatuje nedostatke i određuje rok za otklanjanje. Nedostaci se moraju otkloniti najkasnije 10 dana prije početka takmičenja.

Ako se nedostaci ne otklone u ostavljenom roku, Komisija donosi odluku o nepogodnosti terena za odigravanje utakmica.

Član 5

Takmičarski brojevi se izvlače žrijebom na zajedničkoj sjednici Komisije i predstavnika klubova.

Žrijeb je dirigovan samo u slučaju kada više klubova iz istog mjesta koriste isti teren, odnosno kada Komisija ocijeni da za to postoje posebni razlozi.

Član 6

Klub organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 7

Takmičenje se organizuje u okviru Lige, a odvija se u tri kruga po bod sistemu i vremenski utvrđenom rasporedu.

U prva dva kruga svaki klub mora naizmjenično biti domaćin i gost.

Raspored utakmica u trećem krugu utvrđuje se na osnovu plasmana iz prva dva kruga, i to primjenom obrnutog Bergerovog sistema od 12 klubova.

Član 8

Kalendar takmičenja utvrđuje IO FSCG u skladu sa Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Član 9

Utakmice se po pravilu igraju subotom poslije podne. U mjestima u kojima jedan teren koristi više klubova, Komisija može odrediti da se utakmice igraju i drugim danom.

Član 10

Vrijeme početka utakmice utvrđuje Komisija u skladu sa Kalendarom takmičenja.

Sve utakmice tri posljednja kola moraju se igrati istoga dana i u isto vrijeme. Izuzetno, na zahtjev kluba Komisija može odrediti drugi termin odigravanja utakmice, ako ta utakmica ne odlučuje o prvom mjestu, ispadanju iz lige, plasmanu u baraž i plasmanu za UEFA takmičenje.

Ako dva kluba koriste isti teren, slabije plasirani klub mora da obezbijedi drugi teren za odigravanje utakmice.

Ako su klubovi koji koriste isti teren u zadnja tri kola domaćini dva puta, drugi teren prvo mora da obezbijedi bolje plasirani klub, a za drugu utakmicu to je u obavezi da uradi slabije plasirani klub.

Za ostale utakmice Komisija može odobriti da se igraju u drugo vrijeme.

Član 11

Ako glavni sudija odluči da se utakmica ne može odigrati zbog loših vremenskih uslova ili nepogodnosti terena za igru, utakmica se odlaže, a Komisija određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice.

Član 12

Ako se utakmica ne može odigrati zbog vanrednih okolnosti (nevjrijeme, zemljotres, epidemija, poplava i sl.), Komisija odlaže utakmicu i određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice.

Član 13

Ako je utakmica prekinuta iz opravdanih razloga, o čemu odlučuje sudija utakmice, a ne postoji uslovi da se utakmica nastavi, prekinuta utakmica će se odigrati, odnosno nastaviti po mogućnosti u roku od 24 časa, o čemu odlučuje Komisija.

Dužnosti klubova

Član 14

Klub je dužan da ispunjava finansijske obaveze u skladu sa propisima i odlukama organa FSCG.

Neispunjavanje obaveza iz prethodnog stava ovog člana povlači disciplinsku odgovornost, uključujući i suspenziju kluba. Suspendovani klub ne može učestvovati u takmičenju.

Član 15

Ekipe na jednoj utakmici ne mogu nastupati u sportskoj opremi iste boje.

Ako je sportska oprema iste ili slične boje, opremu će promijeniti gostujuća ekipa.

Ako gostujuća ekipa nema rezervnu sportsku opremu, u obezbjeđivanju iste pomoći će mu klub domaćin.

Klub gost je dužan 24 sata prije utakmice da sazna od kluba domaćina boju sportske opreme u kojoj će domaća ekipa nastupiti.

Član 16

Ako klub gost dovodi svoje navijače, dužan je da klub domaćina i Komisiju, najkasnije 48 sati prije početka utakmice, obavijesti o broju navijača koji dolaze organizovano. U suprotnom, klub gost je disciplinski odgovoran, u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSCG.

Broj navijača iz prethodnog stava ne može biti veći od 10% kapaciteta stadiona na kojem se igra utakmica.

Član 17

Na 60 minuta prije početka odigravanja utakmice, predstavnici klubova daju na uvid delegatu COMET ID kartice i spisak igrača koji nastupaju. Potrebno je priložiti licence za predstavnike klubova, trenere, ljekare, fizioterapeute i komesare za bezbjednost.

Član 18

Klub domaćin je obavezan da delegatu i sudiji utakmice obezbijedi računar sa pristupom internetu.

U prostorijama gdje se sačinjava zapisnik mogu biti prisutna samo ovlašćena lica i to: predstavnici klubova, delegat, sudijski tim i lica koja delegat pozove radi davanja izjava.

Bliža uputstva o sačinjavanju zapisnika i dužnostima delegata donosi Komisija.

Član 19

Klub domaćin je obavezan da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđenje delegata, sudija i gostujućeg tima prije, u toku i po završetku utakmice, sve do napuštanja terena, odnosno mjesta gdje se utakmica igra. Ako se utakmica ne odigra zbog toga što klub domaćin nije obezbijedio prethodne mjere prije i u toku utakmice, Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin je obavezan da na jarbolu istakne: državnu zastavu Crne Gore, zastavu Fudbalskog saveza Crne Gore i klupsku zastavu, ako je ima. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost kluba domaćina.

Klub domaćin je obavezan da za vrijeme održavanja utakmice obezbijedi prisustvo policije ili ovlaštenog subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, redarsku službu, ljekara, fizioterapeuta, nosila, kola za hitne ljekarske intervencije i ljekarsku službu.

Ako delegat konstatuje da klub domaćin nije obezbijedio kola za hitnu ljekarsku intervenciju i ljekarsku službu uključujući i klupskog ljekara, kao i prisustvo policije ili subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, ta utakmica se neće odigrati, a Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin je obavezan da za vrijeme trajanja utakmice obezbijedi 7 (sedam) lopti propisanih za odigravanje utakmice (po jedna iza golova ; po dvije pored aut linija i jedna sa kojom se igra).

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi najmanje 6 (šest) sakupljača lopti, koji će sakupljati lopte na način da se utakmica ne odugovlači. Klub domaćin je obavezan da obezbijedi ručni semafor.

Neispunjavanje bilo koje obaveze iz ovoga člana povlači disciplinsku odgovornost kluba domaćina.

Član 20

Klub domaćin je obavezan da prije početka utakmice isplati troškove delegatu i sudijama na osnovu podnijetih naloga.

Ako klub domaćin ne ispuni ove obaveze, utakmica se neće odigrati i biće registrovana službenim rezultatom 3:0 za gostujući tim.

Član 21

Klub je obavezan da vodi evidenciju izrečenih javnih opomena.

Klub za koji nastupi igrač koji nije izdržao automatsku sankciju zabrane igranja jedne utakmice, disciplinski je odgovoran prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Komisija će na osnovu žalbe na nastup igrača koji ima zabranu igranja jedne utakmice zbog javnih opomena, utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0, ako protivnik nije postigao bolji rezultat.

Ako zabrana igranja jedne utakmice nije izdržana u tekućem dijelu takmičenja, izdržava se na prvoj utakmici narednog dijela prvenstva.

Član 22

Za vrijeme odigravanja utakmica, u tehničkom prostoru mogu se nalaziti samo:

- rezervni igrači u sportskoj opremi (ukupno sedam),
- šef stručnog štaba,
- pomoćni trener,
- trener golmana,
- ljekar,
- fizioterapeut,
- predstavnik kluba.

Za vrijeme odigravanja utakmice, u restriktivnom prostoru mogu se nalaziti samo:

- fotoreporter i TV snimatelji,

- delegat utakmice,
- članovi organa bezbjednosti,
- lica u invalidskim kolicima bez pratilaca,
- sakupljači lopti u sportskoj opremi .

Član 23

Prije početka prvenstva, svaki klub je dužan da licencira: šefa stručnog štaba, trenera, ljekara, fizioterapeuta, ovlašćene predstavnike kluba i komesara za bezbjednost. Klub može da licencira i trenera golmana.

Lica bez licenci ne mogu obavljati bilo kakvu dužnost prije, za vrijeme i po završetku utakmice.

Protiv kluba koji nema sva službena lica na utakmici biće pokrenut disciplinski postupak. Izvršni odbor FSCG donosi odluku o vrsti i visini kazne za ovaj prekršaj.

Pravo nastupa

Član 24

Na utakmicama Prve lige pravo nastupa imaju registrovani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama.

Izuzetno, na utakmicama Prve lige mogu nastupati igrači koji su navršili 16 godina života, koji su oglašeni zdravstveno sposobnim za nastup u seniorskoj kategoriji. Dokaz se mora unijeti u COMET

U zapisnik utakmice može se unijeti najviše 18 registrovanih igrača.

Član 25

Na utakmici jedna ekipa može izvršiti najviše tri izmjene igrača.

Član 26

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti unosi se u COMET

Igrač može nastupiti samo ako je oglašen zdravstveno sposobnim.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti stariji od 6 mjeseci za seniore, odnosno 4 mjeseca za mlađe kategorije.

Izuzetno, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti može se dostaviti prije odigravanja utakmice.

Delegat utakmice

Član 27

Za utakmicu Komisija određuje delegata, koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Delegat je obavezan da na stadion dođe dva sata prije početka utakmice.

Delegat je obavezan da sačini izvještaj sa utakmice odmah po završetku iste u prisustvu ovlašćenih lica klubova. U slučaju potrebe, Komisija može od službenih lica zatražiti posebne pisane izvještaje.

Ako delegat ne dođe na utakmicu, dužnost delegata obaviće glavni sudija utakmice.

Komisija uz saglasnost IO FSCG donosi bliže uputstvo o dužnostima i pravima delegata.

Ako delegat ne ispunjava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno ispunjava svoje dužnosti, Komisija može da ga ne delegira za jedan ciklus ili do kraja takmičarske sezone.

Neispunjavanje dužnosti delagata povlači disciplinsku odgovornost.

Sudije utakmice

Član 28

Utakmice Prve lige mogu suditi samo aktivne i ispitane sudije koji su članovi udruženja sudija FSCG i nalaze se na odgovarajućim listama sudija FSCG.

Listu sudija za utakmice Prve lige donosi IO FSCG na predlog Sudijske komisije FSCG.

Član 29

Sudija utakmice je dužan da se javi delagatu utakmice neposredno prije dolaska na utakmicu i obavijesti delagata o načinu dolaska.

Član 30

Ako sudija ne dođe u vrijeme određeno za početak utakmice, njegovu dužnost preuzima četvrti sudija.

Ako na utakmicu ne dođe četvrti sudija, utakmica će se odigrati, a sudija može odrediti četvrtog sudiju od prisutnih sudija u publici.

Ako na utakmicu ne dođu sudija i četvrti sudija ili na utakmicu ne dođu četvrti sudija i pomoćne sudije, utakmica se neće odigrati.

Ako na utakmicu ne dođe prvi pomoćni sudija, njegovu dužnost preuzima drugi pomoćni sudija. U ovom slučaju dužnost drugog pomoćnog sudije preuzima četvrti sudija.

Ako na utakmicu ne dođu pomoćne sudije, sudija utakmice određuje, uz pisanu saglasnost klubova u prisustvu delegata, pomoćnike od prisutnih sudija u publici sa liste sudija ovog stepena takmičenja. U slučaju da u publici nijesu prisutne sudije sa liste ovog stepena takmičenja ili da nije dobijena pisana saglasnost klubova, utakmica se neće odigrati.

Ako u toku trajanja utakmice sudiji ili pomoćnom sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, dužnost preuzima četvrti sudija. Ako četvrti sudija nije prisutan, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudija, a njegovo mjesto zauzima drugi pomoćni sudija, dok će dužnost drugog pomoćnog sudije obavljati jedan od prisutnih ispitanih sudija kojeg odredi sudija utakmice.

Član 31

Sudija je obavezan da u zapisnik unese razloge isključenja igrača. Sudije su obavezne da u zapisnik utakmice unesu prijavu protiv igrača, funkcionera ili stručnih i tehničkih rukovodilaca, zbog prestupa i propusta izvršenih prije, za vrijeme i poslije utakmice, kako bi delegat mogao da sprovede postupak uzimanja potrebnih pismenih izjava u vezi sa prijavom. Sudija je dužan da prije potpisivanja zapisnika sa utakmice isti pročita i provjeri opomene, isključenja, pogotke, izmjene kao i sadržaj istog.

Ocjena pogodnosti terena za igru i pratećih objekata

Član 32

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Glavni sudija odlučuje da li je teren pogodan za igru (zbog nevremena ili nečeg drugog što se tretira kao viša sila), u prisustvu kapitena oba kluba i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice.

Glavni sudija i delegat su obavezni da u zapisnik unesu donijetu odluku o nepogodnosti terena,. Uz to, glavni sudija i delegat o nepogodnosti terena telefonski obavještavaju Komisiju.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi funkcionalnost pratećih objekata na način što će u pratećim objektima obezbijediti električnu energiju, toplu vodu i ostale potrebne sanitame i tehničke uređaje

U slučaju da neki od pratećih objekata nije u funkciji, utakmica se neće odigrati, a Komisija će istu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Registracija utakmice

Član 33

Odigrane utakmice Komisija registruje u roku od 5 dana od dana njihovog odigravanja.

Ako je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do donošenja odluke po žalbi, odnosno do pravosnažnosti te odluke.

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena ako je prvostepena odluka postala pravosnažna a drugostepena odluka konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravilnika o fudbalskim takmičenjima.

Registracija utakmice službenim rezultatom

Član 34

Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0, donosi Komisija, u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 35

Smatra se da je klub odustao od takmičenja ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u toku takmičenja u istoj takmičarskoj sezoni, a iste su registrovane službenim rezultatom 3:0 (pff).

Član 36

Klub koji odustane od prvenstvenog takmičenja, bez obzira na rezultate koje je do tada postigao, prelazi u dva ranga niži stepen takmičenja od ranga u kome je odustao ili u najniži stepen takmičenja, uz primjenu odgovarajućih odredbi Disciplinskog pravilnika.

Žalba

Član 37

O registraciji utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba.

Pod oštećenim klubom u smislu predhodnog stava podrazumijeva se klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.

Žalba se podnose Komisiji koja ih rješava u prvom stepenu.

Žalba na odigranu utakmicu, po svim osnovama, mora se dostaviti Komisiji u dva primjerka, u roku od dva dana od dana odigravanja utakmice, sa dokazom o uplati propisane takse koju odlukom utvrđuje Izvrni odbor FSCG i koja

se objavljuje u Službenom glasniku FSCG "CG Fudbal". Uplata se vrši na žiro račun FSCG broj 530-13676-16, uz naznaku - taksa na žalbu.

Član 38

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba se odbacuje, a utakmica se registruje postignutim rezultatom.

Član 39

Odluku po žalbi Komisija donosi najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema.

O žalbama na utakmice posljednja tri kola, Komisija odluku donosi najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema.

Primjerak Odluke po žalbi dostavlja se klubu odmah putem faksa.

Član 40

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 8 dana od dana prijema prvostepene odluke, odnosno u roku od 3 dana za odluke o utakmicama tri posljednja kola, uz uplatu propisane takse.

Komisija za žalbe FSCG odluku mora donijeti u roku od 15 dana od dana prijema žalbe, odnosno u roku od 3 dana ako se radi o utakmicama tri posljednja kola.

Član 41

Ako se žalba uvaži, taksa se vraća podnosiocu žalbe. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum predaje iste.

Disciplinske odredbe

Član 42

O disciplinskim prekršajima koje izvrše klubovi i njihovi igrači, funkcioneri, stručni i tehnički rukovodioci u ovom takmičenju, odlučuju disciplinska tijela FSCG shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 43

Isključeni igrači se po završetku utakmice moraju javiti delegatu radi davanja izjave, sa navodima razloga isključenja i to u prisustvu zvaničnih lica utakmice.

Član 44

Za svaku javnu opomenu igraču, klub je obavezan uplatiti novčani iznos utvrđen odlukom Izvršnog odbora FSCG u korist žiro računa FSCG.

Član 45

Klubovi su obavezni da dugovanja prema FSCG, zbog neprisustvovanja službenih klupskih lica na utakmicama, izmiruju poslije svaka četiri odigrana kola na žiro račun FSCG.

U slučaju nepoštovanja gore navedenog, klub će se automatski suspendovati.

Član 46

Automatska kazna zabrana igranja jedne prvenstvene utakmice nastaje poslije dodijeljene treće, šeste, osme i desete javne opomene (žuti karton), a nakon toga, poslije svake dodijeljene javne opomene (žuti karton) koju igrač dobije na prvenstvenim utakmicama u toku jedne takmičarske sezone.

Član 47

Igrač koji dobije javnu opomenu na poslednjoj prvenstvenoj utakmici jedne takmičarske sezone, zbog koje mora pauzirati, automatsku kaznu zabrane igranja jedne utakmice izdržava samo na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici u sljedećoj takmičarskoj sezoni, bez obzira na rang u kojem se takmiči klub za koji igra.

Utvrđivanje plasmana i popuna lige

Član 48

Tim koji pobijedi na utakmici stalnog takmičenja, koje se odigrava po bod sistemu, osvaja **3** (tri) boda. U slučaju neriješenog rezultata oba tima osvajaju po **1** (jedan) bod. Poraženi tim ne dobija bodove. Takmičenje Prve lige se igra po bod sistemu i vodi se tabela. Tabela sadrži:

- nazive timova koji se takmiče,
- broj odigranih, dobijenih, neriješenih i izgubljenih utakmica,
- broj datih i primljenih golova,
- razliku broja postignutih i primljenih golova (gol-razlika) i
- broj osvojenih bodova.

Plasman na tabeli utvrđuje se zbirom osvojenih bodova.

Ako dva ili više timova imaju isti zbir osvojenih bodova, za utvrđivanje plasmana na tabeli koristiće se kriterijumi po sljedećem redoslijedu:

- a) veći broj bodova osvojenih na utakmicama odnosnih timova;
- b) bolja gol-razlika ostvarena na utakmicama odnosnih timova;
- c) veći broj ukupno postignutih golova na utakmicama odnosnih timova;
- d) veći broj golova postignutih u gostima na utakmicama odnosnih timova;

Ako, nakon primjene kriterijuma iz stavova od **a)** do **d)**, timovi i dalje imaju isti plasman na novoformiranoj tabeli, kriterijumi iz stavova od **a)** do **d)** ponovo se primjenjuju za međusobne utakmice odnosnih klubova. Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, primjenit će se kriterijumi **e)** i **f)**, po sljedećem redoslijedu:

- e) bolja gol-razlika ostvarena tokom svih utakmica takmičenja i
- f) veći broj golova postignutih na svim utakmicama takmičenja.

Ako se ni primjenom gore navedenih kriterijuma ne može utvrditi plasman, nadležni takmičarski organ **žrijebom** će odrediti poredak na tabeli.

Član 49

Ekipe koje na kraju sezone 2016/2017 osvoje prvo mjesto u Prvoj ligi, na osnovu plasmana stiče pravo igranja u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok broj ekipa koje će se takmičiti u evrokupovima zavisi od odluke UEFA.

Član 50

Iz Prve lige, na kraju takmičarske 2016/2017 godine, direktno ispadaju ekipe koje su plasirane na 10-to, 11-to i 12-to mjesto.

U Prvu ligu Crne Gore direktno ulazi prvoplasirana ekipa Druge lige Crne Gore u takmičarskoj sezoni 2016/2017.

U kvalifikacijama (baražu) za popunu Prve lige za takmičarsku sezonu 2017/2018 igraju ekipe koje su se na kraju takmičarske sezone 2016/2017 u prvenstvu Prve lige plasirale na 8-mo i 9-to mjesto i ekipe koje su se na kraju takmičarske sezone 2016/2017 u prvenstvu Druge lige plasirale na 2-go i 3-će mjesto.

Kvalifikacije (baraž) za popunu Prve lige igra se po dvostrukom kup sistemu, tako što u ekipa koja se plasirala na 8-mo mjesto Prve lige igra sa ekipom koja se plasirala na 3-će mjesto Druge lige, a ekipa koja se plasirala na 9-to mjesto Prve lige igra sa ekipom koja se plasirala na 2-go mjesto Druge lige. Domaćinstva se određuju žrijebom.

Uspješnije ekipe iz baraža ostvaruju plasman u Prvu ligu Crne Gore.

Utakmice baraža regulišu se posebnim propozicijama.

Član 51

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

Član 52

Tumačenje ovih Propozicija je u nadležnosti IO FSCG.

Za sve što nije regulisano ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Član 53

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević, s.r.**

**Broj: 1825/3
Podgorica, 28.06.2015.godine**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

PROPOZICIJE
Druge fudbalske lige Crne Gore
za takmičarsku sezonu 2016/2017

Član 1

Druga fudbalska liga Crne Gore (u daljem tekstu: Druga liga) je jedinstvena i broji 12 klubova.

Klubovi koji sačinjavaju Drugu fudbalsku ligu, za takmičarsku sezonu 2016/2017 su:

01. FK "Igalo" - Igalo
02. FK "Cetinje"- Cetinje,
03. FK "Jezero"- Plav,
04. FK "Mornar"- Bar,
05. FK "Radnički" Berane,
06. FK "Berane"- Berane,
07. FK "Ibar"- Rožaje,
08. FK "Kom"- Podgorica,
09. FK "Bratstvo"-Ljajkovići,
10. FK "Grafičar "-Podgorica,
11. FK "Otrant "- Ulcinj,
12. FK "Čelik"- Nikšić.

Član 2

Takmičenjem u Drugoj fudbalskoj ligi rukovodi Komisija za takmičenje FSCG (u daljem tekstu: **Komisija**).

Član 3

Klubovi Druge fudbalske lige moraju:

- imati najmanje jednu ekipu za takmičenje u Omladinskoj ili Kadetskoj ligi Crne Gore,
- imati obezbijeđen travnati teren propisanih dimenzija,
- imati teren koji je ograđen ogradom visine 1,7 metara, kojom se igralište odvaja od publike,
- imati svlačionice za gostujuću ekipu, za domaću ekipu i sudije,
- imati kupatilo za gostujuće igrače, domaće igrače i sudije sa odgovarajućim uređajima,
- imati sanitarne prostorije odvojene za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije,
- neposredno pored terena, a najdalje 30 m od terena, imati službenu prostoriju za sastavljanje zapisnika,
- na igralištu imati kabine za gostujuću i domaću ekipu i delegata,
- imati kabine za TV snimatelje i obezbijeđeno mjesto za nesmetani rad novinara,
- moraju imati fudbalske trenere licencirane shodno opštem aktu FSCG.
- obezbijediti teren i prateće objekte u skladu sa Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i Pravilnikom o bezbjednosti FSCG, o čemu izvještava Komisiju.

Klub je obavezan, ako su njegove službene prostorije udaljene više od 30 metara od terena, da preduzme mjere koje će obezbijediti nesmetan prolaz igrača i službenih lica do terena i nazad.

Član 4

Ispunjavanje uslova iz prethodnog člana utvrđuje Komisija neposrednim uvidom, najkasnije 15 dana prije početka takmičenja. Klub je obavezan dati sve dokaze o ispunjavanju potrebnih uslova.

Komisija zapisnički konstatuje nedostatke i određuje rok za otklanjanje. Nedostaci se moraju otkloniti najkasnije 10 dana prije početka takmičenja.

Ako se nedostaci ne otklone u ostavljenom roku, Komisija donosi odluku o nepogodnosti terena za odigravanje utakmica.

Član 5

Takmičarski brojevi se izvlače žrijebom na zajedničkoj sjednici Komisije i predstavnika klubova.

Žrijeb je dirigovan samo u slučaju kada više klubova iz istog mjesta koriste isti teren, odnosno kada Komisija ocijeni da za to postoje posebni razlozi.

Član 6

Klub organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 7

Takmičenje se organizuje u okviru Lige, a odvija se u tri kruga po bod sistemu i vremenski utvrđenom rasporedu.

U prva dva kruga svaki klub mora naizmjenično biti domaćin i gost.

Raspored utakmica u trećem krugu utvrđuje se na osnovu plasmana iz prva dva kruga, i to primjenom obrnutog Bergerovog sistema od 12 klubova.

Član 8

Kalendar takmičenja utvrđuje IO FSCG u skladu sa Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Član 9

Utakmice se po pravilu igraju nedeljom poslije podne. U mjestima u kojima jedan teren koristi više klubova, Komisija može odrediti da se utakmice igraju i drugim danom.

Član 10

Vrijeme početka utakmice utvrđuje Komisija u skladu sa Kalendarom takmičenja.

Sve utakmice posljednja tri kola moraju se igrati istoga dana i u isto vrijeme. Izuzetno, na zahtjev kluba Komisija može odrediti drugi termin odigravanja utakmice, ukoliko ta utakmica ne odlučuje o prvom mjestu, ispadanju iz lige i plasmanu u baraž.

Ako dva kluba koriste isti teren, slabije plasirani klub mora da obezbijedi drugi teren za odigravanje utakmice.

Ako su klubovi koji koriste isti teren u zadnja tri kola domaćini dva puta, drugi teren prvo mora da obezbijedi bolje plasirani klub, a za drugu utakmicu to je u obavezi da uradi slabije plasirani klub.

Za ostale utakmice Komisija može odobriti da se igraju u drugo vrijeme.

Član 11

Ako glavni sudija odluči da se utakmica ne može odigrati zbog loših vremenskih uslova ili nepogodnosti terena za igru, utakmica se odlaže. Komisija određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice.

Član 12

Ako se utakmica ne može odigrati zbog vanrednih okolnosti (nevrijeme, zemljotres, epidemija, poplava i sl.), Komisija odlaže utakmicu i određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice.

Član 13

Ako je utakmica prekinuta iz opravdanih razloga, o čemu odlučuje sudija utakmice, a ne postoje uslovi da se utakmica nastavi, prekinuta utakmica će se odigrati po mogućnosti u roku od 24 časa, o čemu odlučuje Komisija.

Dužnosti klubova

Član 14

Klub učesnik u takmičenju dužan je da ispunjava finansijske obaveze u skladu sa propisima i odlukama organa FSCG.

Neispunjavanje obaveza iz prethodnog stava ovog člana povlači disciplinsku odgovornost, uključujući i suspenziju kluba. Suspendovani klub ne može učestvovati u takmičenju.

Član 15

Ekipe na jednoj utakmici ne mogu da nastupati u sportskoj opremi iste boje.

Ako je sportska oprema iste ili slične boje, opremu će promijeniti gostujuća ekipa.

Ako gostujuća ekipa nema rezervnu sportsku opremu, u obezbjeđivanju iste pomoći će mu klub domaćin.

Klub gost je dužan da 24 sata prije utakmice sazna od kluba domaćina boju sportske opreme u kojoj će domaća ekipa nastupiti.

Član 16

Ako klub gost dovodi svoje navijače, dužan je da klub domaćina i Komisiju, najkasnije 48 sati prije početka utakmice, obavijesti o broju navijača koji dolaze organizovano. U suprotnom, klub gost je disciplinski odgovoran, u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSCG.

Broj navijača iz prethodnog stava ne može biti veći od 10% kapaciteta stadiona na kojem se igra utakmica.

Član 17

Na 60 minuta prije početka odigravanja utakmice, zvanični predstavnici klubova stavljaju na uvid delegatu COMET ID kartice i spisak igrača koji nastupaju. Potrebno je priložiti licence za predstavnike klubova, trenere, ljekare, fizioterapeute i komesare za bezbjednost.

Član 18

Klub domaćin je obavezan da delegatu i sudiji utakmice obezbijedi računar sa pristupom internetu.

U prostorijama gdje se sačinjava zapisnik mogu biti prisutna samo ovlašćena lica i to: predstavnici klubova, delegat i lica koja delegat pozove radi davanja izjava.

Bliža uputstva o sačinjavanju zapisnika i dužnostima delegata donosi Komisija

Član 19

Klub domaćin je obavezan da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđenje delegata, sudija i gostujućeg tima prije, u toku i po završetku utakmice, sve do napuštanja terena, odnosno mjesta gdje se utakmica igra. Ako se

utakmica ne odigra zbog toga što klub domaćin nije obezbijedio prethodne mjere prije i u toku utakmice, Komisija će ovu utakmicu registrovati 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin je dužan da na jarbolu istakne samo državnu zastavu Crne Gore i zastavu Fudbalskog saveza Crne Gore, kao i klupsku zastavu ako je ima. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost kluba domaćina.

Klub domaćin je obavezan da za vrijeme održavanja utakmice obezbijedi prisustvo policije ili ovlašćenog subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, redarsku službu, ljekara, fizioterapeuta, nosila, kola za hitne ljekarske intervencije i ljekarsku službu.

Ako delegat konstatuje da klub domaćin nije obezbijedio kola za hitnu ljekarsku intervenciju i ljekarsku službu, uključujući i klupskog ljekara, kao i prisustvo policije ili subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, ta utakmica se neće odigrati, a Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Klub domaćin je obavezan da za vrijeme trajanja utakmice obezbijedi 7 (sedam) lopti propisanih za odigravanje utakmice (po jedna iza golova ; po dvije pored aut linija i jedna sa kojom se igra).

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi najmanje 6 (šest) sakupljača lopti iz redova mlađih kategorija tog kluba, koji će sakupljati lopte na način da se utakmica ne odugovlači.

Neispunjavanje bilo koje obaveze iz ovoga člana povlači disciplinsku odgovornost kluba domaćina.

Član 20

Klub domaćin dužan je da prije početka utakmice isplati troškove delegatu i sudijama na osnovu podnijetih naloga. Ako klub domaćin ne ispuni ove obaveze, utakmica se neće odigrati i biće registrovana službenim rezultatom 3:0 (pff) za gostujuću tim.

Član 21

Klub je obavezan da vodi evidenciju izrečenih javnih opomena.

Klub za koji nastupi igrač koji nije izdržao automatsku sankciju zabrane igranja jedne utakmice, disciplinski je odgovoran prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Komisija će na osnovu žalbe na nastup igrača koji ima zabranu igranja jedne utakmice zbog javnih opomena, utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0, ako protivnik nije postigao bolji rezultat.

Ako zabrana igranja jedne utakmice nije izdržana u tekućem dijelu takmičenja, igrač je izdržava na prvoj utakmici narednog dijela prvenstva.

Član 22

Za vrijeme odigravanja utakmica, u tehničkom prostoru mogu se nalaziti samo:

- rezervni igrači u sportskoj opremi (ukupno sedam),
- šef stručnog štaba,
- pomoćni trener,
- trener golmana,
- ljekar,
- fizioterapeut,
- predstavnik kluba.

Za vrijeme odigravanja utakmice, u restriktivnom prostoru mogu se nalaziti samo:

- fotoreporter i TV snimatelji,
- delegat utakmice,
- članovi organa bezbjednosti,
- lica u invalidskim kolicima bez pratilaca,
- sakupljači lopti u sportskoj opremi .

Član 23

Prije početka prvenstva, svaki klub je dužan da licencira: trenera, pomoćnog trenera, ljekara, fizioterapeuta, ovlašćenog predstavnika kluba i komesara za bezbjednost.

Lica bez licenci ne mogu obavljati bilo kakvu dužnost prije, za vrijeme i poslije utakmice.

Protiv kluba koji nema sva službena lica na utakmici biće pokrenut disciplinski postupak. Izvršni odbor FSCG donosi odluku o vrsti i visini kazne za ovaj prekršaj.

Pravo nastupa

Član 24

Na utakmicama Druge lige pravo nastupa imaju registrovani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama.

Izuzetno, na utakmicama Druge lige mogu nastupati i igrači koji su navršili 16 godina života, koji su oglašeni zdravstveno sposobnim za nastup u seniorskoj kategoriji. Dokaz se mora unijeti u COMET.

Klub je obavezan da započne i završi prvo poluvrijeme sa najmanje 3 (tri) igrača mlađa od 21 godinu, koji ne mogu biti strani državljani.

Pod igračem uzrasta do 21 godine u smislu ovog člana, podrazumijeva se igrač koji na dan 01. avgusta tekuće tekuće godine nije bio stariji od 21 godine, što se dokazuje ličnom kartom ili pasošem koji se prilažu delegatu prije početka utakmice.

U zapisnik utakmice može se unijeti najviše 18 registrovanih igrača

Član 25

Na utakmici jedna ekipa može izvršiti najviše tri izmjene igrača.

Član 26

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti igrača unosi se u COMET.

Igrač može nastupa samo ako je oglašen zdravstveno sposobnim.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti stariji od 6 mjeseci za seniore, odnosno 4 mjeseca za mlađe kategorije.

Izuzetno, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti može se dostaviti prije odigravanja utakmice.

Delegat utakmice

Član 27

Za utakmicu Komisija određuje delegata, koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Delegat je obavezan da na stadion dođe dva sata prije početka utakmice.

Delegat je obavezan da sačini kompletan izvještaj sa utakmice odmah po završetku iste u prisustvu ovlašćenih lica oba kluba i sudijskog tima. U slučaju potrebe, Komisija može zatražiti posebne pismene izvještaje službenih lica.

Ako delegat ne dođe na utakmicu, dužnost delegata obaviće glavni sudija utakmice.

Komisija uz saglasnost IO FSCG donosi bliže uputstvo o dužnostima i pravima delegata.

Ako delegat ne ispunjava ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno ispunjava svoje dužnosti,

Komisija može da ga ne delegira za jedan ciklus ili do kraja takmičarske sezone.

Neispunjavanje dužnosti delegata povlači disciplinsku odgovornost.

Sudije utakmice

Član 28

Utakmice Druge fudbalske lige mogu suditi samo aktivne i ispitane sudije koji su članovi udruženja sudija FSCG i nalaze se na odgovarajućim listama sudija FSCG.

Listu sudija za utakmice Druge fudbalske lige donosi IO FSCG na predlog Sudijske komisije FSCG.

Član 29

Sudija utakmice je dužan da se javi delegatu utakmice neposredno prije dolaska na utakmicu i obavijesti delegata o načinu dolaska.

Član 30

Ako sudija ne dođe u vrijeme određeno za početak utakmice, njegovu dužnost preuzima četvrti sudija.

Ako na utakmicu ne dođe četvrti sudija, utakmica će se odigrati, a sudija može odrediti četvrtog sudiju od prisutnih sudija u publici.

Ako na utakmicu ne dođu sudija i četvrti sudija ili na utakmicu ne dođu četvrti sudija i pomoćne sudije, utakmica se neće odigrati.

Ako na utakmicu ne dođe prvi pomoćni sudija, njegovu dužnost preuzima drugi pomoćni sudija. U ovom slučaju dužnost drugog pomoćnog sudije pruzima četvrti sudija.

Ako na utakmicu ne dođu pomoćne sudije, sudija utakmice određuje, uz pisanu saglasnost klubova u prisustvu delegata, pomoćnike od prisutnih sudija u publici sa liste sudija ovog stepena takmičenja. U slučaju da u publici nijesu prisutne sudije sa liste ovog stepena takmičenja ili da nije dobijena pisana saglasnost klubova, utakmica se neće odigrati.

Ako u toku trajanja utakmice sudiji ili pomoćnom sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, dužnost preuzima četvrti sudija. Ako četvrti sudija nije prisutan, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudija, a njegovo mjesto zauzima drugi pomoćni sudija, dok će dužnost drugog pomoćnog sudije obavljati jedan od prisutnih ispitanih sudija kojeg odredi sudija utakmice.

Član 31

Sudija je obavezan da u zapisnik unese razloge isključenja igrača. Sudije su obavezne da u zapisnik utakmice unesu prijavu protiv igrača, funkcionera, stručnih i tehničkih rukovodilaca zbog prestupa i propusta izvršenih prije,

za vrijeme i poslije utakmice kako bi delegat mogao da sprovede postupak uzimanja potrebnih pismenih izjava u vezi sa prijavom. Sudija je dužan da prije potpisivanja zapisnika sa utakmice isti pročita i provjeri opomene, isključenja, pogotke, izmjene kao i sadržaj istog.

Ocjena pogodnosti terena za igru

Član 32

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru. Pogodnost terena se utvrđuje u prisustvu kapitena oba kluba i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice.

Glavni sudija odlučuje da li je teren podoban za igru (zbog nevremena ili nečeg drugog što se tretira kao viša sila).

Glavni sudija i delegat su obavezni da u zapisnik unesu donijetu odluku o nepodobnosti terena. Glavni sudija i delegat o nepodobnosti terena telefonski obavještavaju Komisiju.

Registracija utakmice

Član 33

Odigrane utakmice Komisija registruje u roku od 5 dana od dana njihovog odigravanja.

Ako je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke po žalbi, odnosno do pravosnažnosti te odluke.

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena, ako je prvostepena odluka postala pravosnažna a drugostepena odluka konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravidnika o fudbalskim takmičenjima.

Registracija utakmice službenim rezultatom

Član 34

Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0 donosi Komisija, u skladu sa odredbama Pravidnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 35

Smatra se da je klub odustao od takmičenja ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u toku takmičenja u istoj takmičarskoj sezoni, a iste su registrovane službenim rezultatom 3:0 (par forfe).

Član 36

Klub koji odustane od prvenstvenog takmičenja, bez obzira na rezultate koje je do tada postigao, prelazi u dva ranga niži stepen takmičenja od ranga u kome je odustao ili u najniži stepen takmičenja, uz primjenu odgovarajućih odredbi Disciplinskog pravilnika.

Žalba

Član 37

O registraciji utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba.

Pod oštećenim klubom u smislu predhodnog stava podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.

Žalba se podnose Komisiji koja ih rješava u prvom stepenu.

Žalba na odigranu utakmicu, po svim osnovama, mora se dostaviti Komisiji u dva primjerka, u roku od dva dana od dana odigravanja utakmice, sa dokazom o uplati propisane takse koju odlukom utvrđuje Izvršni odbor FSCG i koja se objavljuje u Službenom glasniku "CG Fudbal". Uplata se vrši u korist žiro računa FSCG broj 530-13676-16, uz naznaku - taksa na žalbu.

Član 38

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba se odbacuje, a utakmica se registruje postignutim rezultatom.

Član 39

Odluku po žalbi Komisija za takmičenje donosi najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema.

O žalbama na utakmice posljednja tri kola, Komisija odluku donosi najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema.

Primjerak Odluke po žalbi dostavlja se klubu odmah putem faksa.

Član 40

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 8 dana od dana prijema prvostepene odluke, odnosno u roku od 3 dana za odluke o utakmicama tri posljednja kola, uz uplatu propisane takse.

Komisija za žalbe FSCG odluku mora donijeti u roku od 15 dana od dana prijema žalbe, odnosno u roku od 3 dana ako se radi o utakmicama tri posljednja kola.

Član 41

Ako se žalba uvaži taksa se vraća podnosiocu žalbe. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum predaje iste.

Disciplinske odredbe

Član 42

O disciplinskim prekršajima koje izvrše klubovi i njihovi igrači, funkcioneri, stručni i tehnički rukovodioci u ovom takmičenju, odlučuju disciplinska tijela FSCG shodno Disciplinskom pravilniku FSCG.

Član 43

Isključeni igrači se po završetku utakmice moraju javiti delegatu radi davanja izjave, sa navodima razloga isključenja i to u prisustvu zvaničnih lica utakmice.

Član 44

Za svaku javnu opomenu igraču, klub je dužan da uplati novčani iznos utvrđen odlukom Izvršnog odbora FSCG u korist žiro računa FSCG.

Član 45

Klubovi su obavezni da dugovanja prema FSCG, zbog neprisustvovanja službenih klupskih lica na utakmicama, izmiruju poslije svaka četiri odigrana kola na žiro račun FSCG.

U slučaju nepoštovanja gore navedenog, klub će se automatski suspendovati.

Član 46

Automatska kazna zabrana igranja jedne prvenstvene utakmice nastaje poslije dodijeljene treće, šeste, osme i desete javne opomene (žuti karton), a nakon toga, poslije svake dodijeljene javne opomene (žuti karton) koju igrač dobije na prvenstvenim utakmicama u toku jedne takmičarske sezone.

Član 47

Igrač koji dobije javnu opomenu na posljednjoj prvenstvenoj utakmici jedne takmičarske sezone, zbog koje mora pauzirati, automatsku kaznu zabrane igranja jedne utakmice izdržava samo na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici u sljedećoj takmičarskoj sezoni, bez obzira na rang u kojem se takmiči klub za koji igra.

Utvrđivanje plasmana i popuna lige

Član 48

Tim koji pobijedi na utakmici stalnog takmičenja, koje se odigrava po bod sistemu, osvaja **3** (tri) boda. U slučaju neriješenog rezultata oba tima osvajaju po **1** (jedan) bod. Poraženi tim ne dobija bodove. Takmičenje Druge lige igra se po bod sistemu i vodi se tabela. Tabela sadrži:

- nazive timova koji se takmiče,
- broj odigranih, dobijenih, neriješenih i izgubljenih utakmica,
- broj datih i primljenih golova,
- razliku broja postignutih i primljenih golova (gol-razlika) i
- broj osvojenih bodova.

Plasman na tabeli utvrđuje se zbirom osvojenih bodova.

Ako dva ili više timova imaju isti zbir osvojenih bodova, za utvrđivanje plasmana na tabeli korišće se kriterijumi po sljedećem redosljedu:

- a) veći broj bodova osvojenih na utakmicama odnosnih timova;
- b) bolja gol-razlika ostvarena na utakmicama odnosnih timova;
- c) veći broj ukupno postignutih golova na utakmicama odnosnih timova;
- d) veći broj golova postignutih u gostima na utakmicama odnosnih timova;

Ako, nakon primjene kriterijuma iz stavova od **a)** do **d)**, timovi i dalje imaju isti plasman na novoformiranoj tabeli, kriterijumi iz stavova od **a)** do **d)** ponovo se primjenjuju za međusobne utakmice odnosnih klubova. Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, primjeniće se kriterijumi **e)** i **f)**, po sljedećem redosljedu:

- e) bolja gol-razlika ostvarena tokom svih utakmica takmičenja i
- f) veći broj golova postignutih na svim utakmicama takmičenja.

Ako se ni primjenom gore navedenih kriterijuma ne može utvrditi plasman, nadležni takmičarski organ **žrijebom** će odrediti poredak na tabeli.

Član 49

Prvoplasirana ekipa Druge fudbalske lige na kraju takmičarske sezone 2016/2017 postaje član Prve fudbalske lige Crne Gore.

Drugoplasirana i trećeplasirana ekipe Druge fudbalske lige igra baraž utakmice (kao domaćin i gost) sa osmoplasiranom i devetoplasiranom ekipom Prve fudbalske lige Crne Gore u sezoni 2016/2017,

Uspješnije ekipe iz baraža postaju članovi Prve fudbalske lige Crne Gore.

Član 50

Iz Druge fudbalske lige na kraju takmičarske 2016/2017 direktno ispadaju tri najslabije plasirane ekipe (ekipe koje su se plasirale na 10-to ,11-to i 12-to mjesto).

U baražu za popunu Druge lige za takmičasku sezonu 2017/2018 igraju ekipe koje su na kraju takmičarske sezone 2016/2017 osvojile prva mjesta u regionalnim takmičenjima.

Baraž se igra po dvostrukom bod sistemu, po kome se svaka ekipa sastaje sa ostalim ekipama, a najbolje plasirana ekipa ostvaruje plasman u Drugu ligu za takmičarsku sezonu 2017/2018. Domaćinstva se određuju žrijebom.

Prvaci regija moraju da ispunjavaju uslove takmičenja, tj. da su prvaci lige od 10 (deset) i više klubova u dvokružnom takmičenju, da su prvaci lige sa 8 (osam) klubova nakon trokružnog bod takmičenja, da su prvaci lige sa 6 (šest) klubova nakon četvorokružnog takmičenja, ili da su prvaci lige 4 sa (četiri) kluba nakon šestokružnog takmičenja u ligama na kraju takmičarske 2016/2017. godine.

Član 51

Drugi tim ("B") člana Druge fudbalske lige Crne Gore ili Prve fudbalske lige Crne Gore, a koji se takmiči u Regionalnoj ligi Crne Gore za seniore, na kraju takmičarske 2016/2017. godine ne može postati član Druge fudbalske lige Crne Gore.

Član 52

Propozicije doigravanja- baraža za popunu Druge fudbalske lige donosi IO FSCG.

Član 53

Regionalni savezi koji daju prvake koji učestvuju u baražu za popunu Druge fudbalske lige Crne Gore, obavezni su uraditi Propozicije za takmičenje u tim ligama i uskladiti ih sa Pravilnikom o takmičenju FSCG i ovim Propozicijama.

Član 54

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

Član 55

Tumačenje ovih Propozicija je u nadležnosti IO FSCG.

Za sve što nije regulisano ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Član 56

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević, s.r.**

**Broj:1825/4
Podgorica, 28.06.2016 godine**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

PROPOZICIJE

doigravanja-baraža za popunu Prve lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2017/2018

Član 1

Ovim Propozicijama uređuje se način popunjavanja Prve fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2017/2018.

Član 2

U baražu učestvuju ekipe koje su na kraju takmičarske sezone 2016/2017 zauzele osmo i deveto mjesto u Prvoj ligi Crne Gore i ekipe koje su na kraju takmičarske sezone 2016/2017 zauzele drugo i treće mjesto u Drugoj ligi Crne Gore.

U baražu se sastaju:

- osmoplasirana ekipa Prve lige i trećeplasirana ekipa Druge lige;
- devetoplasirana ekipa Prve lige i drugoplasirana ekipa Druge lige;

U baražu se igraju po dvije utakmice (kao domaćin i kao gost), a žrijebom se određuje redoslijed odigravanja.

Ako je poslije druge utakmice identičan skor (isti broj primljenih i datih golova) pobjednik je ekipa koja je postigla veći broj golova u gostima. Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi pobjednik, izvode se udarci sa jedanaest metara – penali.

Uspješnije ekipe iz ovih utakmica ostvaruje plasman u Prvu ligu Crne Gore.

Doigravanje-baraž predstavlja nastavak takmičenja za klubove učesnike.

Rukovođenje takmičenjem – raspored utakmica

Član 3

Nadležni prvostepeni takmičarski organ je Komisija za takmičenje FSCG.

Član 4

Nadležni prvostepeni disciplinski organ je Disciplinska komisija FSCG.

Član 5

Nadležni drugostepeni takmičarski i disciplinski organ je Komisija za žalbe FSCG.

Član 6

Klub-domaćin organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Gostujući klub je obavezan da blagovremeno, a najkasnije 48 časova prije odigravanja utakmice, obavijesti klub – domaćina o vremenu svog dolaska.

Klub – domaćin je obavezan da preduzme sve potrebne mjere za obezbjedjenje delegata, sudija i članova gostujuće ekipe prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice, sve do napuštanja mjesta odigravanja utakmice.

Član 7

Utakmice baraža mogu se igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Klub – domaćin je obavezan da teren za igru pripremi tako da bude pogodan za odigravanje utakmice. Pregled terena mora da bude izvršen u prisustvu delegata utakmice, kapitena oba tima učesnika baraža i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice. Izuzetno, pregled može da bude izvršen i ranije, ali istog dana i pod uslovima i da to bude obavljeno u prisustvu delegata, kapitena oba tima i sudije.

Da li je teren pogodan za igru zbog nevremena ili zbog nekih drugih razloga koji spadaju u slučajeve više sile, odlučuje jedino sudija koji je određen da vodi utakmicu.

Član 8

Raspored i vrijeme odigravanja utakmica utvrđuje Komisija za takmičenje FSCG.

Član 9

Klub – domaćin dužan je da, pola sata prije početka utakmice baraža, obezbijedi ljekarsku službu i kola hitne ljekarske pomoći.

Ukoliko delegat utakmice konstatuje da kola za hitne ljekarske pomoći nijesu na stadionu do početka utakmice, ta utakmica se neće odigrati, a sve posledice zbog neodigravanja utakmice snosi klub domaćin.

Pravo nastupa

Član 10

Pravo nastupa na utakmicama baraža imaju registrovani igrači koji su pravo nastupa imali na prvenstvenim utakmicama, kao i ustupljeni i dvojno registrovani igrači, bez obzira što im ustupanje, odnosno, dvojna registracija traje do početka ljetnje prelaznog roka.

Igrači koji su registrovani nakon završetka prvenstva (u registracionom periodu za narednu takmičarsku sezonu) za klubove učesnike baraža nemaju pravo nastupa u baražu.

Član 11

Na utakmicama baraža pravo nastupa imaju registrovani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama.

Na utakmicama baraža mogu nastupiti i igrači koji nijesu navršili 17 godina, s tim što igrači sa navršenih 16 godina života moraju imati uvjerenje o izvršenom specijalističkom ljekarskom pregledu da mogu nastupati u seniorskoj konkurenciji, što se unosi u COMET.

Član 12

Na utakmicama baraža nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog dobijenih opomena.

Član 13

Igrač automatsku kaznu zabrane igranja sa kojom je završio prvenstvo obavezno izdržava na prvoj utakmici baraža. Igraču koji je završio prvenstvo sa određenim brojem javnih opomena, ove opomene se ne brišu, već igrač sa njima započinje utakmice »baraža«.

Igrač izdržava kaznu zabrane igranja nakon dobijanja treće, šeste, osme i desete javne opomene, a nakon toga, poslije svake dobijene javne opomene dobijene u prvenstvu i baražu.

Ako igrač na utakmici dobije javnu opomenu i na istoj bude isključen zbog dobijanja druge javne opomene, igrač se disciplinski kažnjava zbog isključenja, a javne opomene se ne evidentiraju.

Član 14

Svi igrači koji nastupaju na utakmicama baraža moraju biti zdravstveno sposobni, u skladu sa Pravinikom o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Zdravstveni pregled ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Zdravstveni pregled za igrača omladinca (koji na dan pregleda nije stariji od 16 godina) važi 4 mjeseca i mora biti unijet u COMET.

Igrač koji nije zdravstveno pregledan ili koji je oglašen zdravstveno nesposobnim ili igrač čiji zdravstveni pregled nije unijet u COMET, a delegatu utakmice nije dao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, ne može nastupiti na utakmici baraža i delegat utakmice će takvom igraču zabraniti nastup.

Delegat – sudije utakmice

Član 15

Za svaku utakmicu baraža Komisija za takmičenje FSCG određuje delegata koji zastupa Savez, koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Za svaku utakmicu baraža obavezno se sačinjava zapisnik.

Delegat je obavezan da zapisnik sačini odmah po završenoj utakmici, u prisustvu ovlašćenih predstavnika klubova i zajedno sa svojim izvještajem dostavi Komisiji za takmičenje, u roku od 24 časa nakon odigrane utakmice.

Ako na utakmicu ne dodje delegat, njegovu dužnost obaviće sudija utakmice.

Član 16

Sudijska komisija FSCG određuje sudije za utakmice baraža

Član 17

Utakmice baraža sude sudije koje se nalaze na listama za suđenje utakmica Prve i Druge lige Crne Gore.

Član 18

Ako na utakmicu ne dođe glavni, pomoćni ili četvrti sudija, primjenjivaće se Propozicije za takmičenje Prve fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2015/2016 koje regulišu ovo pitanje

Član 19

Ako u toku trajanja utakmice sudiji ili pomoćnom sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, dužnost preuzima četvrti sudija. Ako četvrti sudija nije prisutan, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudija, a njegovo mjesto zauzima drugi pomoćni sudija, dok će dužnost drugog pomoćnog sudije obavljati jedan od prisutnih ispitanih sudija kojeg odredi sudija utakmice.

Registracija utakmica

Član 20

Utakmice se registruju postignutim rezultatom, osim ako je uložena žalba ili postoje uslovi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti 3:0 par-forfe.

Odigrane utakmice registruje Komisija za takmičenje FSCG najkasnije u roku od 48 sati od njihovog odigravanja.

Žalbe

Član 21

Žalba na utakmicu baraža podnosi se Komisiji za takmičenje FSCG koja je rješava u prvom stepenu.

Žalba se podnosi u roku od 24 časa od odigravanja utakmice sa obrazloženjem, u dva primjerka, dokazom o uplaćenju taksi, u iznosu od 50,00 Eura i svim potrebnim dokazima.

Ako rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, produžava se za prvi naredni radni dan.

Član 22

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba biće odbačena, a utakmica registrovana postignutim rezultatom.

Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum poštanskog žiga preporučene pošiljke, novčane uplatnice, odnosno dokaza o neposrednoj predaji žalbe.

Član 23

Odluke po žalbama donose se najkasnije u roku od 24 časa od prijema žalbe.

Član 24

Žalba na odluku Komisije za takmičenje podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 24 časa od dana prijema odluke, uz uplatu takse od 100,00 Eura.

Drugostepena Odluka se donosi u roku od 48 sati od prijema žalbe.

Protiv odluke Komisije za žalbe nije dozvoljena žalba.

Član 25

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

Član 26

Tumačenje ovih Propozicija je u nadležnosti IO FSCG. Za sve što nije regulisano ovim Propozicijama važe odredbe Pravidnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Član 27

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević, s.r.**

**Broj: 1825/5
Podgorica, 28.06.2016.godine**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

PROPOZICIJE

doigravanja-baraža za popunu Druge lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2017/2018

Član 1

Ovim Propozicijama uređuje se način popunjavanja Druge fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku 2017/2018. godinu.

Član 2

U baražu za popunu Druge lige za takmičarsku sezonu 2017/2018 igraju ekipe koje su na kraju takmičarske sezone 2016/2017 osvojile prva mjesta u regionalnim takmičenjima, a baraž je nastavak takmičenja za klubove učesnike.

Član 3

Utakmice baraža igraju se po dvostrukom bod sistemu, po kome se svaka ekipa sastaje sa ostalim ekipama, a najbolje plasirana ostvaruje plasman u Drugu ligu za takmičarsku sezonu 2017/2018.

Domaćinstva se određuju žrijebom.

Rukovođenje takmičenjem-raspored utakmica

Član 4

Nadležni prvostepeni takmičarski organ je Komisija za takmičenje FSCG.

Član 5

Nadležni prvostepeni disciplinski organ je Disciplinska komisija FSCG.

Član 6

Nadležni drugostepeni takmičarski i disciplinski organ je Komisija za žalbe FSCG.

Član 7

Klub-domaćin organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Gostujući klub je obavezan da blagovremeno, a najkasnije 48 časova prije odigravanja utakmice, obavijesti klub domaćina o vremenu svog dolaska.

Klub-domaćin je obavezan da preduzme sve potrebne mjere za obezbjedjenje ličnosti delegata, sudija i članova gostujuće ekipe prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice, sve do napuštanja mjesta odigravanja utakmice.

Član 8

Utakmice "baraža" mogu se igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Klub-domacin je obavezan da teren za igru pripremi tako da bude pogodan za odigravanje utakmice.

Pregled terena mora da bude izvršen u prisustvu delegata utakmice, kapitena oba tima učesnika i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice. Izuzetno, pregled može da bude izvršen i ranije, ali istog dana i pod uslovima i da to bude obavljeno u prisustvu delegata, kapitena oba tima učesnika i sudije.

Da li je teren pogodan za igru zbog nevremena ili zbog nekih drugih razloga koji spadaju u slučajeve više sile, odlučuje jedino sudija koji je određen da vodi utakmicu.

Član 9

Raspored i vrijeme odigravanja utakmica utvrđuje Komisija za takmičenje FSCG. Takmičarski brojevi klubova određuju se žrijebom.

Član 10

Klub-domaćin dužan je da, pola sata prije početka utakmice "baraža", obezbijedi ljekarsku službu i kola hitne ljekarske pomoći.

Ako delegat utakmice konstatuje da kola hitne ljekarske pomoći nijesu na stadionu do početka utakmice, ta utakmica se neće odigrati, a sve posledice zbog neodigravanja snosi klub domacin.

Pravo nastupa

Član 11

Pravo nastupa na utakmicama "baraža" imaju registrovani igrači, koji su pravo nastupa imali na prvenstvenim utakmicama, i ustupljeni i dvojno registrovani igrači, bez obzira što im ustupanje, odnosno, dvojna registracija traje do početka ljetnjeg registracionog perioda.

Igrači koji su registrovani nakon završetka prvenstva (u registracionom periodu za narednu takmičarsku godinu) za klubove učesnike "baraža", nemaju pravo nastupa u "baražu".

Član 12

Na utakmicama "baraža" pravo nastupa imaju registrovani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama.

Na utakmicama baraža mogu nastupiti i igrači koji nijesu navršili 17 godina, s tim što igrači sa navršenih 16 godina života moraju imati uvjerenje o izvršenom zdravstvenom pregledu da mogu nastupati u seniorskoj konkurenciji, što se unosi u COMET.

Član 13

Na utakmicama "baraža" nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog dobijenih opomena.

Član 14

Igrač automatsku kaznu zabrane igranja sa kojom je završio prvenstvo obavezno izdržava na prvoj utakmici "baraža".

Igrač koji je završio prvenstvo sa određenim brojem javnih opomena, ove opomene se ne brišu, već igrač sa njima započinje utakmice "baraža".

Igrač izdržava kaznu zabrane igranja nakon dobijene treće, šeste, osme i desete javne opomene, a nakon toga, poslije svake dobijene u prvenstvu i "baražu".

Ako igrač na utakmici dobije javnu opemenu i na istoj bude isključen zbog dobijanja druge javne opomene, igrač se disciplinski kažnjava zbog isključenja, a javne opomene se ne evidentiraju.

Član 15

Svi igrači koji nastupaju na utakmicama baraža moraju biti zdravstveno sposobni, u skladu sa Pravinikom o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Zdravstveni pregled ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Zdravstveni pregled za igrača omladinca (koji na dan pregleda nije stariji od 16 godina) važi 4 mjeseca i mora biti unijet u COMET.

Igrač koji nije zdravstveno pregledan ili koji je oglašen zdravstveno nesposobnim ili igrač čiji zdravstveni pregled nije unijet u COMET, a delegatu utakmice nije dao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, ne može nastupiti na utakmici baraža i delegat utakmice će takvom igraču zabraniti nastup.

Član 16

Klub – učesnik "baraža" obavezan je da započne i završi prvo poluvrijeme sa najmanje 3 (tri) igrača uzrasta do 21. godine, koji nijesu strani državljanima.

Pod igračem uzrasta do 21. godine podrazumijeva se igrač koji na dan 1. avgusta tekuće godine nije stariji od 21 godine, što se dokazuje ličnom kartom ili pasošem i ta dokumenta se uz sportsku legitimaciju prilažu delegatu utakmice.

U skladu sa stavom jedan ovog člana, u prvom poluvremenu utakmice, igrača do 21. godine može zamjeniti samo igrač tog uzrasta.

Delegat – sudije utakmice

Član 17

Za svaku utakmicu "baraža" Komisija za takmičenje FSCG određuje delegata koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Za svaku utakmicu "baraža" sačinjava se zapisnik prema obrascu koji utvrđuje FSCG.

Delegat je obavezan da, u prisustvu ovlašćenih predstavnika klubova, sačini zapisnik odmah po završenoj utakmici i zajedno sa svojim izvještajem dostavi Komisiji za takmičenje u roku od 24 časa nakon odigrane utakmice.

Ukoliko na utakmicu ne dodje delegat, dužnost delegata obaviće sudija.

Član 18

Za sve utakmice "baraža" sudije određuje Sudijska komisija FSCG.

Član 19

Utakmice "baraža" sude sudije koje se nalaze na listama za sudjenje utakmica Prve i Druge lige Crne Gore.

Član 20

Ako na utakmicu ne dođe glavni, pomoćni ili četvrti sudija, primjenjivaće se Propozicije za takmičenje Prve fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2015/2016. koje regulišu ovo pitanje.

Član 21

Ako u toku trajanja utakmice sudiji ili pomoćnom sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, dužnost preuzima četvrti sudija. Ako četvrti sudija nije prisutan, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudija, a njegovo mjesto zauzima drugi pomoćni sudija, dok ce dužnost drugog pomoćnog sudije obavljati jedan od prisutnih ispitanih sudija kojeg odredi sudija utakmice

Registracija utakmica

Član 22

Utakmice se registruju postignutim rezultatom, osim ako je uložena žalba ili postoje uslovi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti 3:0 (par-forfe).

Odigrane utakmice registruje Komisija za takmičenje FSCG najkasnije u roku od 48 sati od njihovog odigravanja.

Član 23

Plasman na tabeli "baraža" utvrđuje se zbirom osvojenih bodova, primjenom pravila da tim koji pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda, a u slučaju neriješenog rezultata oba tima osvajaju po 1 (jedan) bod.

Plasman u Drugu fudbalsku ligu izboriće najbolje plasirana ekipa koja na kraju "baraža" osvoji najveći broj bodova.

Ako sva tri tima učesnika "baraža" osvoje isti broj bodova, plasman će se odrediti na osnovu razlike datih i primljenih golova. Ako je razlika datih i primljenih golova jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova.

Ako je i broj postignutih golova isti, odlučuje veći broj postignutih golova u gostima. Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi konačan plasman, onda će se žrijebom odrediti konačan plasman.

Ako dva tima u "baražu" osvoje isti broj bodova, odlučuje broj bodova osvojen u međusobnim susretima.

Ako je isti broj bodova iz međusobnih susreta odlučuje razlika datih i primljenih golova iz međusobnih susreta.. Ako je razlika datih i primljenih golova ista odlučuje veći broj postignutih golova u gostima u međusobnim susretima. Ako se na ovakav način ne može utvrditi konačan plasman onda će se žrijebom odrediti konačan plasman.

Žalbe

Član 24

Žalba na utakmicu "baraža" podnosi se Komisiji za takmičenje FSCG koja je rješava u prvom stepenu.

Žalba se podnosi u roku od 24 časa od odigravanja utakmice sa obrazloženjem, u dva primjerka, dokazom o uplaćenju taksi, u iznosu od 50,00 eura i svim potrebnim dokazima.

Ako rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, produžava se za prvi naredni radni dan.

Član 25

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba biće odbačena, a utakmica registrovana postignutim rezultatom.

Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum poštanskog žiga preporučene pošiljke, novčane uplatnice, odnosno dokaza o neposrednoj predaji žalbe.

Član 26

Odluke po žalbama donose se najkasnije u roku od 24 časa od prijema žalbe.

Član 27

Žalba na odluku Komisije za takmičenje podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 24 časa od dana prijema odluke, uz uplatu takse od 100,00 eura.

Drugostepena Odluka donosi se u roku od 48 sati od prijema žalbe.

Protiv odluke Komisije za žalbe nije dozvoljena žalba.

Član 28

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

Član 29

Tumačenje ovih Propozicija je u nadležnosti IO FSCG.

Za sve što nije regulisano ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Član 30

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savicević, s.r.**

Broj:1825/6

Podgorica 28.06.2016.godine

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

PROPOZICIJE
završnog dijela takmičenja za fudbalski Kup Crne Gore-seniori
za takmičarsku sezonu 2016/2017

Opšte odredbe

Član 1

U završnom dijelu takmičenja za fudbalski Kup Crne Gore (u daljem tekstu Kup) učestvuje 30 ekipa i to:

- a) 12 klubova Prve fudbalske lige Crne Gore u takmičarskoj 2016/2017.godini,
- b) 12 klubova Druge fudbalske lige Crne Gore u takmičarskoj 2016/2017. godini,
- c) finalisti Kupa Južne, Srednje i Sjeverne regije za sezonu 2015 /2016.

Član 2

Utakmice 1/16 (šesnaestine finala) za fudbalski Kup Crne Gore igraju se po jednostrukom Kup sistemu.

Utakmice 1/8, 1/4, 1/2 (osmine finala, četvrtfinala, polufinala) takmičenja za fudbalski Kup Crne Gore igraju se po dvostrukom Kup sistemu.

Finalna utakmica igra se po jednostrukom Kup sistemu na Gradskom stadionu u Podgorici.

Određivanje takmičarskih parova vrši se u skladu sa Uputstvom koje je sastavni dio ovih Propozicija.

Član 3

Fudbalski savez Crne Gore organizuje finalnu utakmicu Kupa Crne Gore, u skladu sa Pravilnikom o fudbalskom takmičenju FSCG i ovim Propozicijama.

Član 4

Pobjednik Kupa Crne Gore osvaja pehar FSCG.

FSCG pobjedniku fudbalskog Kupa Crne Gore dodjeljuje: zlatne medalje dvadesetorici igrača, dvojici trenera i trojici članova Stručnog štaba.

FSCG poraženoj ekipi u finalu Kupa Crne Gore dodjeljuje: srebrne medalje dvadesetorici igrača, dvojici trenera i trojici članova Stručnog štaba.

Pobjednik takmičenja Kup Crne Gore osvaja stalni pehar FSCG.

Pehar i medalje pobjedniku i poraženom učesniku finala Kupa Crne Gore, neposredno nakon završetka finalne utakmice, uručuje predsjednik FSCG ili njegov izaslanik.

Učesnici finalne utakmice takmičenja Kupa Crne Gore obavezni su da prisustvuju svečanosti uručivanja pehara pobjedniku i dodjeljivanja zlatnih medalja pobjedniku Kupa i dodjeljivanja srebrnih medalja poraženoj ekipi u finalu Kupa. Pod učesnicima finalne utakmice ovog takmičenja smatraju se igrači, rezervni igrači i službena lica klubova koji su igrali finalnu utakmicu.

Ako učesnik finalne utakmice postupi suprotno prethodnom stavu ili se za vrijeme trajanja svečanosti neki njegov član ili članovi ponašaju nedolično, nepristojno ili nesportski, disciplinski je odgovoran shodno Disciplinskom pravilniku FSCG.

Komisija za takmičenje FSCG utvrđuje i procjenjuje vrstu i stepen nedoličnog, nepristojnog ili nesportskog ponašanja za vrijeme trajanja svečanosti iz prethodnog stava.

Službenim licima (sudijama i delegatu) finalne utakmice pripadaju odgovarajuća obilježja FSCG.

Protokol za organizaciju finala Kupa Crne Gore utvrđuje Komisija za takmičenje FSCG.

Svi učesnici finala obavezni su cjelosti poštovati odredbe protokola.

Dužnosti klubova učesnika u takmičenju

Član 5

Učesnik u završnom dijelu ovog takmičenja obavezan je da utakmice odigra sa svojim najboljim timom.

Član 6

Prilikom svake utakmice predstavnici klubova su obavezni da delegatu utakmice pokažu legitimacije igrača.

Član 7

Učesnik takmičenja – domaćin, obavezan je da delegatu utakmice pruži svu pomoć pri sastavljanju zapisnika i eventualnom saslušanju lica.

Član 8

Učesnik takmičenja – domaćin dužan je da delegatu i sudijama obezbijedi isplatu putnih troškova i službenih taksi i da se stara o njihovom dočeku, boravku i ispraćaju.

Službena lica (sudije i delegati), na KUP utakmicama klubova različitog stepena takmičenja, naplaćuju naknadu prema stepenu takmičenja kluba domaćina.

Pravo nastupa igrača

Član 9

Klubovi učesnici u završnom dijelu ovog takmičenja, mogu nastupati samo sa igračima koji su registrovani i koji su stekli pravo nastupa na Kup utakmicama na dan odigravanja utakmica ovog takmičenja.

Član 10

Igrač koji tokom takmičarske sezone promijeni klub ima pravo nastupa za novi klub u Kup takmičenju bez obzira da li je već nastupao u tom takmičenju.

Igrač koji je dvojno registrovan ima pravo nastupa samo za jedan klub u jednom ciklusu Kup takmičenja.

Član 11

U ovom takmičenju pravo nastupa imaju samo igrači koji su navršili 17 godina života, a izuzetno mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života, koji su oglašeni zdravstveno sposobnim za nastup u starijoj uzrasnoj kategoriji.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti stariji od 6 mjeseci za seniore i 4 mjeseca za igrače mlađih kategorija koji nastupaju u seniorskoj kategoriji.

Član 12

Igrač može nastupati samo ako je oglašen zdravstveno sposobnim.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti obavezno se unosi u COMET.

Izuzetno, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti može se dostaviti prije odigravanja utakmice.

Utvrđivanje pobjednika

Član 13

Pobjednik na utakmicama 1/16 finala je tim koji postigne više golova.

U slučaju neriješenog rezultata pobjednik se dobija izvođenjem udaraca sa tačke za kazneni udarac na način utvrđen Uputstvom Međunarodnog borda za dobijanje pobjednika u eliminatornim takmičenjima.

Pobjednik na utakmicama 1/8, 1/4, 1/2, finala je ekipa koja u obje utakmice postigne više golova. Ako su ekipe postigle isti broj golova pobjednik je ekipa koja je postigla više golova u gostima. U slučaju da je na obje utakmice ostvaren istovjetan rezultat, pobjednik se dobija izvođenjem udaraca sa tačke za kazneni udarac u skladu sa pomenutim Uputstvom Međunarodnog borda.

Ukoliko zbog neopravdanog razloga klub ne nastupi na prvoj utakmici 1/8, 1/4 i 1/2 finala, pa ta utakmica bude registrovana službenim rezultatom, u naredno kolo Kupa plasiraće se ekipa koja je pobijedila službenim rezultatom.

U slučaju neriješenog rezultata na finalnoj utakmici, igraju se produžeci od 2x15 minuta.

U slučaju da poslije produžetaka (2x15 minuta) rezultat bude neriješen, pobjednik se dobija izvođenjem udaraca sa tačke za kazneni udarac u skladu sa pomenutim Uputstvom Međunarodnog borda.

Klub koji iz neopravdanog razloga ne nastupi na Kup utakmici, disciplinski je odgovoran, u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSCG.

Član 14

Pobjednik takmičenja za fudbalski Kup Crne Gore učestvuje u kvalifikacijama za Ligu UEFA.

Da bi učestvovali u takmičenjima u organizaciji UEFA klubovi moraju imati licencu izdatu od FSCG, u skladu sa odredbama Pravilnika o licenciranju klubova FSCG za takmičenja u organizaciju UEFA.

Dužnosti delegata

Član 15

Za svaku utakmicu završnog dijela ovog takmičenja, Komisija za takmičenje FSCG određuje delegata koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Izvršni odbor FSCG donosi bliža uputstva o dužnostima i pravima delegata FSCG u završnom dijelu takmičenja za Fudbalski kup Crne Gore.

Sudije

Član 16

Za utakmice završnog dijela takmičenja za Fudbalski kup Crne Gore, sudije određuje Sudijska komisija FSCG sa liste sudija za suđenje utakmica Prve i Druge fudbalske lige Crne Gore.

Član 17

Sudija je obavezan da svojim potpisom ovjeri zapisnik o odigranoj utakmici i da u njega unese svoje primjedbe.

Sudija je obavezan da po završenoj utakmici delegatu dostavi izvještaj o opomenama i isključenim igračima i da taj izvještaj ovjeri svojim potpisom.

Član 18

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Da li je teren pogodan za igru odlučuje sudija na osnovu Pravila fudbalske igre, a po prethodnom konsultovanju kapitena timova i delegata.

Timovi su obavezni da postupaju po odluci sudije bez obzira da li se njihovo mišljenje o pogodnosti terena slaže sa odlukom sudije.

Član 19

Ako sudija ne dođe u vrijeme određeno za početak utakmice, njegovu dužnost preuzima četvrti sudija, ako je određen.

Ako na utakmicu ne dođe četvrti sudija (ako je određen), utakmica će se odigrati, a sudija može odrediti četvrtog sudiju od prisutnih sudija u publici.

Ako na utakmicu ne dođu sudija i četvrti sudija (ako je određen) ili na utakmicu ne dođu četvrti sudija (ako je određen) i pomoćne sudije, utakmica se neće odigrati.

Ako na utakmicu ne dođe prvi pomoćni sudija, njegovu dužnost preuzima drugi pomoćni sudija. U ovom slučaju dužnost drugog pomoćnog sudije preuzima četvrti sudija. Ako četvrti sudija nije određen, dužnost drugog pomoćnog sudije obavljaće prisutni ispitanik, kojeg odredi sudija utakmice. Ako se drugi pomoćni sudija ne može odrediti na ovaj način, utakmica se neće odigrati.

Ako na utakmicu ne dođu pomoćne sudije, sudija utakmice određuje, uz pisanu saglasnost klubova u prisustvu delegata, pomoćnike od prisutnih sudija u publici sa liste sudija ovog stepena takmičenja. U slučaju da u publici nijesu prisutne sudije sa liste ovog stepena takmičenja ili da nije dobijena pisana saglasnost klubova, utakmica se neće odigrati.

Ako u toku trajanja utakmice sudiji ili pomoćnom sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, dužnost preuzima četvrti sudija (ako je određen). Ako četvrti sudija nije određen, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudija, a njegovo mjesto zauzima drugi pomoćni sudija, dok će dužnost drugog pomoćnog sudije obavljati jedan od prisutnih ispitanika kojeg odredi sudija utakmice.

Žalbe

Član 20

Žalbe na utakmicu podnose se Komisiji za takmičenje FSCG koja ih rješava u prvom stepenu.

Žalbe po svim osnovima moraju se telegramske najaviti u roku od 2 (dva) dana od dana odigravanja utakmice, a obrazloženja u dva primjerka sa dokazom o uplaćenju taksi moraju se dostaviti u roku od 3 (tri) dana od dana odigravanja utakmice.

Ukoliko rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, on se produžava za prvi naredni radni dan.

Član 21

Neblagovremeno najavljena ili neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba se odbacuje, a utakmica se reegistruje postignutim rezultatom.

Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzimaće se u obzir datum poštanskog žiga preporučenog pisma, novčane uplatnice, odnosno dokaza o neposrednoj predaji žalbe.

Član 22

Odluke po svim podnijetim žalbama donose se u roku od 3 (tri) dana od dana prijema žalbe.

Član 23

Žalba na odluku Komisije za takmičenje FSCG podnosi se Komisiji za žalbe FSCG, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pismenog otpavka odluke.

Odluka Komisije za žalbe FSCG je konačna.

Član 24

Taksa na žalbu je u iznosu kao za utakmice Prve lige Crne Gore.

Ako se žalba djelimično ili potpuno usvoji, taksa se vraća podnosiocu žalbe. Eventualni troškovi žalbenog postupka padaju na teret onog kluba koji ih je prouzrokovao.

Član 25

U takmičenju za Kup Crne Gore, zaključno do završnog dijela, može se Propozicijama predvidjeti poseban postupak.

Registrowanje utakmica

Član 26

Sve odigrane utakmice završnog dijela takmičenja registruje Komisija za takmičenje FSCG, u roku koji omogućava nesmetano takmičenje.

Ako je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke po žalbi.

Jednom registrovana utakmica ovog takmičenja ne može biti poništena, ako je prvostepena odluka postala pravosnažna ili je drugostepen odluka konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravilnika o fudbalskim takmičenjima.

Disciplinske odredbe

Član 27

Disciplinski prekršaji igrača, funkcionera, sudija, stručnih i tehničkih rukovodilaca i trenera, kao i učesnika takmičenja Fudbalskog kupa Crne Gore rješavaju se po odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Isključeni igrač se odmah po završetku utakmice mora javiti delegatu radi saslušanja.

Kalendar takmičenja

Član 28

Završni dio ovog takmičenja odvijaće se u svemu prema kalendaru takmičenja FSCG, koji je sastavni dio ovih Propozicija.

Ostale odredbe

Član 29

Utakmice se mogu igrati na igralištima koja u svemu odgovaraju propisanim Pravilima fudbalske igre i koja su registrovana od strane nadležnog fudbalskog organa.

Sve utakmice završnog dijela ovog takmičenja mogu se igrati samo na travnatim terenima.

Član 30

Gostujući tim je obavezan da poštuje boje dresova kluba domaćina.

Svi igrači koji nastupaju na utakmicama moraju imati vidljive brojeve, propisane veličine na svojim dresovima. Brojevi na dresovima moraju biti usaglašeni sa brojevima na spisku igrača u zapisniku o odigranoj utakmici.

Član 31

Učesnici završnog dijela ovog takmičenja imaju pravo na odlaganje određenih utakmica, ako su iz njihovih timova uzeta najmanje dva igrača za sastav fudbalske reprezentacije Crne Gore.

Član 32

Za svaku utakmicu ovog takmičenja obavezno se sastavlja zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu i uputstvu za popunjavanje obrazaca.

Delegat, sudije i predstavnici obje ekipe, dužni su da u zapisnik pravilno unesu sve uputstvom propisane podatke.

Završne odredbe

Član 33

Takmičenje za Fudbalski kup Crne Gore mora biti završeno do 01. juna 2016. godine, odnosno do roka koji utvrdi Izvršni odbor FSCG.

Član 34

Nadležni fudbalski savezi sprovodiće ovo takmičenje sve do završnog dijela na osnovu svojih propozicija, koje ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Propozicijama.

Član 35

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravila fudbalske igre, Pravilnika o fudbalskim takmičenjima i ostali propisi FSCG.

Član 36

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objavljivanja u "CG fudbal".

U P U T S T V O
za određivanje parova u završnom dijelu takmičenja
za Fudbalski kup Crne Gore-seniori za takmičarsku sezonu 2016/2017

I

Ovim Uputstvom utvrđuje se postupak za određivanje parova u završnom dijelu takmičenja za Fudbalski kup Crne Gore za seniore.

II

Određivanje parova u završnom dijelu takmičenja za Fudbalsku kup Crne Gore za seniore vrši se žrijebom, koji se obavlja najkasnije 5 (pet) dana prije termina odigravanja utakmica predviđenih Kalendarom takmičenja FSCG za pojedino kolo.

III

1. kolo (1/16 finala)

1.

a) u prvom kolu (1/16 finala) slobodne su ekipe koje su igrale u prošlogodišnjem finalu Fudbalskog kupa Crne Gore (FK Budućnost i FK Rudar).

b) u prvu vazuu se stavlja 10 listića sa imenima klubova koji se takmiče u Prvoj fudbalskoj ligi Crne Gore.

c) u drugu vazuu se stavlja 18 listića sa imenima ostalih klubova učesnika završnog takmičenja Kupa Crne Gore.

d) pristupa se utvrđivanju parova 1/16 finala, tako što se prvo izvlači listić iz prve vaze a potom listić iz druge vaze, te se na taj način utvrđuje odovarajući takmičarski par.

Nakon određenih 10 parova, listice se izvlače samo iz druge vaze.

2. Klubovi koji su u takmičarskoj 2015/2016. godini bili finalisti Kupa regija obavezno su domaćini, izuzev ukoliko se ne sastaju međusobno.

3. Domaćin utakmice utvrđuje se tako što se u vazuu stavljaju dva (2) listića sa imenima klubova koji čine odovarajući takmičarski par, a domaćin je klub čije je ime upisano na listiću koji je prvi izvučen, sem na utakmicama na kojima se primjenjuje stav tri (3).

IV

2. kolo (1/8 finala)

U ovom kolu nema privilegovanih timova, tako da se sve listice sa imenima klubova stavljaju u istu vazuu. Prvoizvučena ekipa je domaćin u prvoj utakmici.

V

3. kolo (1/4 finale)

U ovom kolu nema privilegovanih timova, tako da se sve listice sa imenima klubova stavljaju u istu vazuu. Prvoizvučena ekipa je domaćin u prvoj utakmici.

VI**4. kolo (1/2 finale)**

U ovom kolu nema privilegovanih timova, tako da se sve listice sa imenima klubova stavljaju u istu vazuu. Prvoizvučena ekipa je domaćin u prvoj utakmici.

VII**Finale**

Finalna utakmica igra se u Podgorici na Gradskom stadionu.

VIII

Ako se u praksi pokaže situacija koja nije predviđena ovim Uputstvom, Komisija za takmičenje FSCG će prije žrijebanja utvrditi postupak za takvu situaciju u skladu sa ovim Uputstvom.

IX

Ovo Uputstvo je sastavni dio Propozicija završnog dijela takmičenja za Fudbalski kup Crne Gore za seniore, a stupa na snagu danom objavljivanja u "CG fudbal".

Izvršni odbor FSCG**Broj:1825/8****Podgorica, 28.06.2016.god.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

ODLUKU
o troškovniku za Prvu ligu Crne Gore
(takmičarska sezona 2016/2017)

1. Sudijska taksa
- glavni sudija **210,00 Eura**
 - pomoćni sudija **140,00 Eura**
 - četvrti sudija **75,00 Eura**
 - kontrolor suđenja **60,00 Eura**
2. Delegatska taksa **80,00 Eura**
3. Taksa specijalnog posmatrača **60,00 Eura**

4. Sudije i delegati imaju pravo da za troškove prevoza naplate po 20% od postojeće cijene goriva po predenom kilometru. Ako sudije dolaze iz istog mjesta, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijskog tima. Ako sudije dolaze iz različitih mjesta, a pritom koriste jedno vozilo, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijskog tima.

5. Pravo na naknadu troškova prevoza ima kontrolor suđenja i specijalni posmatrač.

NEPRISUSTVOVANJE SLUŽBENIH LICA NA UTAKMICI (KAZNE)

R.br.	Funkcija	Domaćin	Gost
1	Predstavnik kluba	300 eura	300 eura
2	Šef stručnog štaba (licencirani trener)	500 eura	500 eura
3	Ljekar	obavezan	500 eura
4	Fizioterapeut	300 eura	300 eura

Žuti kartoni- kazna **10 Eura.**

Takse na žalbe prema Odluci IO FSCG o iznosima taksa.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.

Izvršni odbor FSCG

Broj:1825/9

Podgorica, 28.06.2016.god

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

O D L U K U
o troškovniku za Drugu ligu Crne Gore
(takmičarska sezona 2016/2017)

1. Sudijska taksa
 - glavni sudija **100,00 Eura**
 - pomoćni sudija **75,00 Eura**
 - četvrti sudija **40, 00 Eura**
 - kontrolor suđenja **45,00 Eura**
2. Delegatska taksa **60,00 Eura**
3. Taksa specijalnog posmatrača **45,00 Eura**
4. Sudije i delegati imaju pravo da za troškove prevoza naplate po 20% od postojeće cijene goriva po pređenom kilometru. Ako sudije dolaze iz istog mjesta, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijskog tima. Ako sudije dolaze iz različitih mjesta a pritom koriste jedno vozilo, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijskog tima.
5. Pravo na naknadu troškova prevoza ima kontrolor suđenja i specijalni posmatrač.

NEPRISUSTVOVANJE SLUŽBENIH LICA NA UTAKMICI (KAZNE)

R.br.	Funkcija	Domaćin	Gost
1.	Predstavnik kluba	100 eura	100 eura
2.	Šef stručnog štaba (licencirani trener)	200 eura	200 eura
3.	Ljekar	obavezan	
4.	Fizioterapeut	100 eura	100 eura

Žuti kartoni- kazna **7 Eura.**

Takse na žalbe prema Odluci IO FSCG o iznosima taksa.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.

Izvršni odbor FSCG**Broj:1825/10****Podgorica, 28.06.2016.god**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

O D L U K U

**o troškovniku za prvenstvo i Kup Crne Gore za mlađe kategorije FSCG
(omladinci, kadeti, pioniri, petlići) - takmičarska sezona 2016/2017**

1. Sudijska taksa
 - glavni sudija **40,00 Eura**
 - pomoćni sudija **30,00 Eura**
 - kontrolor suđenja **25,00 Eura**
2. Delegatska taksa **25,00 Eura**
3. Taksa specijalnog posmatrača **20,00 Eura**
4. Sudije i delegati imaju pravo da za troškove prevoza naplate po 20% od postojeće cijene goriva po pređenom kilometru. Ako sudije dolaze iz istog mjesta, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijske trojke. Ako sudije dolaze iz različitih mjesta a pri tom koriste jedno vozilo, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijskog tima.
5. Pravo na naknadu troškova prevoza ima kontrolor suđenja i specijalni posmatrač.

NEPRISUSTVOVANJE SLUŽBENIH LICA NA UTAKMICI (KAZNE)

R.br.	Funkcija	Domaćin	Gost
1.	Predstavnik kluba	30 eura	30 eura
2.	Šef stručnog štaba (licencirani trener)	50 eura	50 eura
3.	Ljekar	obavezan	
4.	Fizioterapeut	30 eura	30 eura

Žuti kartoni- kazna **5,00 Eura.**

Takse na žalbeprema Odluci IO FSCG o iznosima taksa.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,sr.**

Izvršni odbor FSCG**Broj: 1825/11****Podgorica, 28.06. 2016.god.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore , Izvršnio odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06. 2016. godine, donio je

O D L U K U
o iznosima taksa FSCG

1. PRAVILNIK O FUDBALSКИM TAKMIČENJIMA**a) žalba (prigovor) u prvom stepenu**

- Prva liga ----- 100,00 Eura
- Druga liga ----- 100,00 Eura
- Regionalna takmičenja (uključujući i baraž) ----- 50,00 Eura

b) žalba u drugom stepenu

- Prva liga -----200,00 Eura
- Druga liga -----100,00 Eura
- Regionalna takmičenja (uključujući i baraž) ----- 50,00 Eura

c) predlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravilnika

- klub Prve lige -----300,00 Eura
- klub Druge lige -----200,00 Eura
- klub Regionalne lige (uključujući i baraž) -----100,00 Eura

2. DISCIPLINSKI PRAVILNIK**a) žalba igrača:**

- Prve lige -----100,00 Eura
- Druge lige -----100,00 Eura
- Regionalne lige ----- 50,00 Eura

b) žalbe zvaničnika, rukovodilaca ,članova

uprave i trenera ----- 200,00 Eura

c) žalba kluba

- Prve lige -----300,00 Eura
- Druge lige -----200,00 Eura
- Regionalne lige -----100,00 Eura

d) žalba fudbalskih sudija -----100,00 Eura

Predlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravidnika

a) - igrač Prve lige----- 200,00 Eura
 - igrač Druge lige-----100,00 Eura
 - igrač Regionalne lige ----- 100,00 Eura

b) predlog zvaničnika, rukovodilaca, članova
 uprave i trenera -----200,00 Eura

c) - predlog kluba Prve lige ----- 400,00 Eura
 - predlog kluba Druge lige -----300,00 Eura
 - predlog kluba Regionalne lige -----200,00 Eura

d) - predlog fudbalskih sudija -----200,00 Eura

3. PRAVILNIK O REGISTRACIJI, STATUSU I TRANSFERU IGRAČA

a) prigovor

- klub Prve lige -----100,00 Eura
 - klub Druge lige ----- 50,00 Eura
 - klub Regionalne lige -----50,00 Eura

b) žalba

- klub Prve lige -----200,00 Eura
 - klub Druge lige -----100,00 Eura
 - klub Regionalne lige -----50,00 Eura

4. PRAVILNIK O RADU ARBITRAŽNOG SUDA

podnosilac inicijalnog akta -----100,00 Eura

Taksa se vraća podnosiocu ukoliko se prigovor, žalba, zahtjev za zaštitu Pravidnika usvoje u potpunosti. Ako se usvoje samo dijelom vraća se srazmjerni dio takse.

Visina taksi u takmičenjima malog fudbala i omladinskih selekcija određuje se posebnim odlukama, odnosno propozicijama za ova takmičenja.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi prethodna odluka o visini taksa.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
 Dejan Savićević,s.r.**

Izvršni odbor FSCG**Br. 1825/12****Podgorica, 28.06.2016.god.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

O D L U K U
o registracionim taksama

I Utvrđuju se registracione takse za jesenji dio takmičarske sezone 2016/ 2017, i to:

1. -za novoformirani klub-----	200,00 eura;
2. -za promjenu imena kluba-----	100,00 eura;
3. -registracija igrača za klub Prve lige-----	25,00 eura;
4. -registracija igrača za klub Druge lige-----	20,00 eura;
5.-registracija igrača za klub Regionalnog takmičenja-----	15,00 eura;
6. -za ovjeru ugovora(o profesionalnom igranju i o stipendijskom igranju) i sporazuma o raskidu ugovora, o dvojnoj registraciji, o ustupanju, o naknadi za osposobljavanje i razvoj igrača)-----	30,00 eura;
7.-za izdavanje duplikata sportske legitimacije-----	20,00 eura;
8.-za izdavanje brisovnice za igrača amatera-----	100,00 eura;
9.-za izdavanje brisovnice za igrača sa ugovorom o profesionalnom ili stipendijskom igranju-----	130,00 eura;
10. -preregistracija igrača -----	8,00 eura;
11. -registracija igrača malog fudbala -----	10,00 eura;
12. -registracija igrača veterana -----	5,00 eura;
13. -registracija igrača zenski fudbal -----	10,00 eura;

II Takse iz prethodne tačke plaća:

1. i 2. - klub;
- 3.,4., i 5. - klub koji registruje igrača;
6. - klub koji zaključuje ugovor sa igračem, koji registruje igrača po osnovu dvojne registracije ili ustupanja ili koji ostvaruje pravo na naknadu za osposobljavanje i razvoj igrača;
7. kome se izdaje duplikat sportske legitimacije;
- 8.i 9.- igrač;
- 10.,11.,12. i 13 - klub koji registruje igrača;

III Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „CG Fudbal“.

Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.

Izvršni odbor FSCG

Broj:1825/13

Podgorica, 28.06.2016.god.

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

O D L U K U

o visini takse za izdavanje licence trenerima i službenim licima koji učestvuju u takmičenjima u organizaciji FSCG

1. Utvrđuje se visina takse za izdavanje licence za trenere klubova koji učestvuju u takmičenjima koja vodi FSCG i za izdavanje licence za službena lica za takmičenja koja vodi FSCG, za takmičarsku sezonu 2016/2017, i to:
 - a) Taksa za klubove Prve lige iznosi 20 eura za izdavanje jedne licence;
 - b) Taksa za klubove Druge lige iznosi 10 eura za izdavanje jedne licence;
 - c) Taksa za mlađe kategorije klubova iznosi 5 eura za izdavanje jedne licence;
 - d) Taksa za klubove lige malog fudbala iznosi 15 eura za izdavanje jedne licence;
2. Iznosi iz prethodne tačke utvrđeni su za jednu licencu, bez obzira za koga se ona izdaje.
3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „CG Fudbal“.

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.**

Izvršni odbor FSCG
Broj:1825/14
Podgorica, 28.06.2016.god.

Na osnovu člana 34 Statuta FSCG i člana 15 Disciplinskog pravilnika FSCG, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

O D L U K U
o visini novčanih kazni u disciplinskom postupku

1. Visina novčane kazne koja se može izreći igračima u disciplinskom postupku, a koji imaju sa klubom zaključen ugovor o profesionalnom igranju ili stipendijski ugovor o igranju, iznosi od najmanje **100,00** do **1.000,00** eura.
2. Visina novčane kazne koja se može izreći zvaničnicima, rukovodiocima kluba i drugim fudbalskim radnicima u disciplinskom postupku, a koji ostvaruju zaradu ili drugu naknadu za obavljanje svoje djelatnosti u klubu, iznosi od najmanje **200,00** do **2.000,00** eura.
3. Visina novčane kazne koja se može izreći klubu iznosi od najmanje **300,00** do **10.000,00** eura.
4. Visina novčane kazne za sva lica koja se neopravdano ne odazovu pozivu disciplinskog tijela, a potpadaju pod jurisdikciju FSCG iznosi **100,00** eura.
5. Visinu novčanih kazni koje izriču disciplinska tijela regionalnih saveza određuje Izvršni odbor FS regije. Visina tih novčanih kazni ne može biti veća od novčanih kazni koje su određene ovom odlukom.
6. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG , na sjednici održanoj 28.06.2016. godine, donio je

P r a v i l n i k **o registru fudbalskih klubova**

Član 1

Ovim Pravilnikom ustanovljava se evidencija fudbalskih klubova Fudbalskog saveza Crne Gore (u daljem tekstu: registar) i propisuju uslovi u pogledu sadržaja, načina vođenja i pristupa evidencijama.

Član 2

Upotrijebljeni izrazi imaju sljedeće značenje:

- (a) FIFA: Federation Internationale de Football Association.
- (b) UEFA: Union des Associations Europeennes de Football.
- (c) FSCG: Fudbalski savez Crne Gore.
- (d) RFS: Regionalni fudbalski savez.
- (e) Fudbalski klub: pravno lice koje je registrovano kao fudbalski klub u skladu sa propisima Crne Gore, ima sjedište u Crnoj Gori i član je onog RFS na čijem području ima sjedište.
- (g) CAS: Sportski Arbitražni sud u Lozani, Švajcarska (Court for Arbitration for Sport).
- (i) KMF: Klub malog fudbala je pravno lice registrovano u skladu sa propisima Crne Gore, ima sjedište u Crnoj Gori, član je onog RFS na čijem području ima sjedište i takmiči se u zvaničnom takmičenju FSCG ili RFS.
- (j) KŽF: Klub ženskog fudbala je pravno lice registrovano u skladu sa propisima Crne Gore, ima sjedište u Crnoj Gori, član je one RFS na čijem području ima sjedište i takmiči se u zvaničnom takmičenju FSCG ili RFS.

Član 3

Registar se vodi posebno za lige i takmičarske sezone.

Registri su:

- a) Registar klubova Prve lige,
- b) Registar klubova Druge lige,
- c) Registar KMF,
- d) Registar KŽF i
- e) Registar klubova koji učestvuju u takmičenjima RFS.

Registre pod a), b), c) i d) vodi FSCG (Stručna služba), a registar pod e) nadležni RFS.

Član 4

Registar sadrži dokumenta, podatke i izjave fudbalskih klubova.

Dokumenta:

- a) rješenje, shodno Zakonu o sportu („Sl. list CG“, br. 36/11), da je klub, kod nadležnog državnog organa, upisan u Registar sportskih organizacija;
- b) dokumentaciju koja je priložena prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Registar sportskih organizacija
- c) važeći statut i važeći pravilnici (disciplinski pravilnik i drugi pravilnici);
- d) otisak službenog pečata;
- e) imena zastupnika i lica koja su ovlaštenja za zaključivanje pravnih poslova s trećim licima i primjerak njihovih deponovanih potpisa;

Podaci:

- a) kontakt podatke kluba (fax, e-mail, telefonski broj);
- b) žiro račune/e kluba;
- c) poslednje promjene;

Izjave:

- a) izjava kojom se obavezuje da će u potpunosti poštovati statut, pravilnike, uputstva i odluke FIFA, UEFA, FSCG, FSR i Etički kodeks FIFA;
- b) izjava da će poštovati važeća pravila fudbalske igre, koja donosi IFAB, odnosno pravila igre koje je donijela FIFA za mali fudbal;
- c) izjava da će igrati sve službene utakmice u Crnoj Gori, osim u slučajevima propisanim pravilima UEFA-e i FIFA-e;
- d) izjava da će međunarodne prijateljske utakmice organizovati po pravilima FSCG, UEFA i FIFA;
- e) izjava da u skladu sa Statutom FSCG i pravilnicima FSCG priznaje nadležnost i odluke Arbitražnog suda FSCG;
- f) izjava da u skladu sa Statutom FSCG priznaje nadležnost i odluke Arbitražnog suda za sport u Lozani (CAS);
- g) izjava da će sporove koji se tiču sportsko takmičarskih odnosa, prvo rješavati u okviru FSCG, UEFA i FIFA, i da su saglasni sa isključenjem nadležnosti redovnih sudova, ako to dopušta pravni sistem Crne Gore;
- h) izjava da nema sportske odnose sa nepriznatim subjektima i članovima koji su sankcionisani suspenzijom članskih prava ili isključenjem od strane FSCG, UEFA i FIFA i
- i) izjava da se slaže sa objavljivanjem podataka u registru i da prihvata da će treća lica imati pristup registru, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 5

Fudbalski klub, koji je u skladu sa propisima FSCG postao član FSCG, dužan je da dostavi dokumenta, podatke i izjave iz člana 4 ovog Pravilnika, u roku koji mu pozivom odredi Odjeljenje za administrativno-pravne poslove Stručne službe FSCG, odnosno nadležni RFS.

Podaci i izjave fudbalskih klubova se dostavljaju na obrascima koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Ako ne postupi saglasno odredbama stava 1. ovog člana, fudbalski klub je disciplinski odgovoran shodno Disciplinskom pravilniku FSCG.

Član 6

Fudbalski klub je dužan da **odmah** dostavi:

- a) sve izmjene i dopune podataka (naziv, sjedište, imena zastupnika i lica ovlašćenih za zaključivanje pravnih poslova s trećim licima),
 - b) promijenjene kontakt informacije,

- c) promjene statuta i pravilnika,
- d) promijenjene otiske pečata i akt o promjeni oblika, sadržine i veličine pečata i
- e) druge promijenjene podatke vazano za registar.

Član 7

Uvid u registar mogu imati ovlašćeni predstavnici članova FSCG, odnosno igrači i treneri, kada za to imaju pravni interes.

Član 8

Fudbalski klubovi su dužni da postupaju u skladu sa ovim Pravilnikom počev od takmičarske sezone 2016/2017.

Član 9

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o registru fudbalskih klubova FSCG (»CG Fudbal« br.45 od 27.12.2012.god.) .

Član 10

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „CG Fudbal“.

Broj:1825/16
Podgorica, 28.06.2016.god.

Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.



FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE
Odjeljenje za administrativno-pravne poslove
REGISTAR

Fudbalski klub _____

Takmičarska sezona _____

SLUŽBENI PEČAT KLUBA

(Otisak)

Napomena:

Mjesto i datum

M.P.

Potpis zakonskog zastupnika



FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE
Odjeljenje za administrativno-pravne poslove
REGISTAR

Fudbalski klub _____

Takmičarska sezona _____

KONTAKT PODACI KLUBA I ŽIRO RAČUN/I KLUBA

A) Sjedište/adresa _____

B) Telefonski brojevi _____

C) Fax _____

D) E-mail _____

E) Žiro račun/i _____

F) PIB _____

Napomena:

Mjesto i datum

M.P.

Potpis zakonskog zastupnika



FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE
Odjeljenje za administrativno-pravne poslove
REGISTAR

Fudbalski klub _____

Takmičarska sezona _____

ZAKONSKI ZASTUPNICI I POPIS OVLAŠĆENIH POTPISNIKA

A) Zakonski zastupnik kluba

1. Prezime i ime/ funkcija _____

Potpis _____

2. Prezime i ime/ funkcija _____

Potpis _____

3. Prezime i ime/ funkcija _____

Potpis _____

Potpisani zakonski zastupnik fudbalskog kluba potvrđuje da su niže navedena lica ovlaštenja za zaključivanje pravnih poslova sa trećim licima (ugovore sa igračima i trenerima i dr.) i ovaj akt predstavlja njihovo punomoćje za zaključivanje pravnih poslova sa trećim licima.

B) Popis ovlašćenih potpisnika

1. Prezime i ime/ funkcija _____

Potpis _____

2. Prezime i ime/ funkcija _____

Potpis _____

3. Prezime i ime/ funkcija _____

Potpis _____

Napomena: _____

Mjesto i datum

M.P.

Potpis zakonskog zastupnika



FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE
Odjeljenje za administrativno-pravne poslove
REGISTAR

Takmičarska sezona _____

IZJAVE

Fudbalski klub _____

ovim izjavljuje:

- a) da će u potpunosti poštovati statut, pravilnike, uputstva i odluke FIFA, UEFA, FSCG, FSR i Etički kodeks FIFA;
- b) da će poštovati važeća pravila fudbalske igre, koja donosi IFAB, odnosno pravila igre koje je donijela FIFA za mali fudbal;
- c) da će igrati sve službene utakmice u Crnoj Gori, osim u slučajevima propisanim pravilima UEFA-e i FIFA-e;
- d) da će međunarodne prijateljske utakmice organizovati po pravilima FSCG, UEFA i FIFA;
- e) da u skladu sa Statutom FSCG i pravilnicima FSCG priznaje nadležnost i odluke Arbitražnog suda FSCG i da će u svemu poštovati odredbe Pravilnika o radu Arbitražnog suda FSCG;
- f) da u skladu sa Statutom FSCG priznaje nadležnost i odluke Arbitražnog suda za sport u Lozani (CAS);
- g) da će sporove koji se tiču sportsko takmičarskih odnosa, prvo rješavati u okviru FSCG, UEFA i FIFA, i da su saglasni sa isključenjem nadležnosti redovnih sudova, ako to dopušta pravni sistem Crne Gore;
- h) da nema i da neće imati sportske odnose sa nepriznatim subjektima i članovima koji su sankcionisani suspenzijom članskih prava ili isključenjem od strane FSCG, UEFA i FIFA;
- i) da se slaže sa objavljivanjem podataka u registru i da prihvata da će treća lica imati pristup registru, u skladu sa ovim Pravilnikom.

Napomena:

Mjesto i datum

M.P.

Potpis zakonskog zastupnika

Na osnovu čl. 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, a u skladu sa FIFA Pravilnikom o radu sa posrednicima, izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj dana 28.06.2016.godine, donio je

P R A V I L N I K O R A D U S A P O S R E D N I C I M A

I O P Š T E O D R E D B E

Član 1 -Djelokrug-

1. Ovaj Pravilnik sadrži standarde koje Fudbalski savez Crne Gore (u daljem tekstu:FSCG) treba da primjenjuje vezano za rad sa posrednicima.
2. Odredbe ovog Pravilnika uređuju korišćenje usluga posrednika od strane igrača i klubova kako bi:
 - a) zaključili ugovor o zapošljavanju između igrača i kluba, ili
 - b) zaključili ugovor o transferu između dva kluba.
3. Primjena ovog Pravilnika strogo je ograničena na djelatnost posrednika iz st. 2. ovog člana. Naročito, ovaj Pravilnik ne obuhvata nijednu drugu uslugu koju posrednik može pružiti drugim stranama, kao što su treneri.
- 4.Ovaj Pravilnik sadrži načela utvrđena FIFA Pravilnikom o radu sa posrednicima.

Član 2 -Definicije-

- 1.Pojmovi koji se odnose na fizičko lice važe za oba pola, kao i za pravna lica. Bilo koji pojam u jednini važi i za množinu i obrnuto.
- 2.U smislu odredbi ovog Pravilnika:
 - a) **posrednik** je fizičko ili pravno lice koje, za naknadu ili bez naknade, zastupa igrače i/ili klubove u pregovorima radi zaključenja ugovora o zapošljavanju ili zastupa klubove u pregovorima radi zaključenja ugovora o transferu;
 - b) **klijent** je igrač ili klub koji ima zaključen ugovor o zastupanju sa posrednikom;
 - c) **ugovor o zapošljavanju** je relevantni ugovor o igranju;
 - d) **transfer** je postupak prelaza igrača iz kluba u kojem je bio registrovan u klub za koji će biti registrovan uz uslov da igrač sa novim klubom zaključi ugovor o zapošljavanju.

Član 3 -Angažovanje posrednika-

1. Igrači i klubovi mogu koristiti usluge posrednika pri zaključivanju ugovora o zapošljavanju i/ili ugovora o transferu.

2. Prilikom izbora i angažovanja posrednika, igrači i klubovi će postupati uz dužnu pažnju. U tom smislu, dužna pažnja znači da će igrači i klubovi obezbijediti da posrednici potpišu relevantnu izjavu posrednika i ugovor o zastupanju.

3. Kad god je posrednik uključen u posao, on mora biti registrovan u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

4. Igračima i klubovima je zabranjeno da u svojstvu posrednika angažuju službena lica, a koja su kao takva definisana tačkom 11 poglavlja "Definicije" Statuta FIFA. Tačka 11 poglavlja "Definicije" Statuta FIFA službena lica definiše kao: svaki član organa-odbora, komisije, sudija ili pomoćni sudija, selektor, trener i ostala lica odgovorna za stručna, medicinska ili administrativna pitanja u FIFA, konfederaciji, savezu, ligi ili klubu, kao i sva druga lica obavezna da poštuju Statut FIFA.

II REGISTRACIJA POSREDNIKA

Član 4 -Postupak-

1. Posrednici moraju biti registrovani u FSCG svaki put kada su individualno uključeni u pojedinačni posao koji se odnosi na:

- a) zaključenje ugovora o zapošljavanju između igrača i kluba koji je član FSCG, ili
- b) zaključenje ugovora o transferu između dva kluba od kojih je barem jedan član FSCG.

2. Ako je **igrač** koji angažuje posrednika potpisao ugovor o zapošljavanju sa klubom koji je član FSCG, potrebno ja da dostavi sljedeća dokumenta:

- a) izjavu posrednika iz Anexa 1 ili 2 ovog Pravilnika;
- b) relevantni ugovor o zastupanju;
- c) relevantni ugovor o transferu ili ugovor o zapošljavanju;
- d) uvjerenje ne starije od 3 mjeseca izdato od nadležnog suda da se protiv posrednika ne vodi krivični postupak.

3. U slučaju ponovnog pregovaranja o ugovoru o zapošljavanju, igrač koji koristi usluge posrednika mora takođe da dostavi FSCG istu dokumentaciju iz st. 2. ovog člana.

4. **Klub** koji je član FSCG i koji je angažovao posrednika za usluge iz st.1 ovog člana, potrebno ja da dostavi sljedeća dokumenta:

- a) izjavu posrednika iz Anexa 1 ili 2 ovog Pravilnika;
- b) relevantni ugovor o zastupanju;
- c) relevantni ugovor o transferu ili ugovor o zapošljavanju;

d) uvjerenje ne starije od 3 mjeseca izdato od nadležnog suda da se protiv posrednika ne vodi krivični postupak.

5. Igrači i klubovi dostavljaju dokumentaciju iz st. 2. i 4. ovog člana svaki put kada se obavi neka od radnji iz čl. 1 st. 1. ovog Pravilnika.

Član 5 **-Uslovi za registraciju-**

1. Posrednik mora biti lice koje ima besprijekornu reputaciju, pa u vezi s tim, uz ostale dokumente mora se priložiti dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

2. Ako je posrednik pravno lice, to pravno lice i fizičko lice koje ga zastupa vezano za odnosni posao, moraju imati besprijekornu reputaciju, te uz ostale dokumente mora se priložiti dokaz da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

3. Posrednik kojeg je angažovao klub i/ili igrač ne smije imati ugovorni odnos sa ligama, savezima, konfederacijama ili FIFA-om, koji bi doveo do mogućeg sukoba interesa. Posrednik ne smije direktno ili indirektno navoditi da sa ligama, savezima, konfederacijama ili FIFA-om, postoji ugovorni odnos vezano za njegovu djelatnost.

Član 6 **-Ugovor o zastupanju-**

1. Posredniku je dopušteno da zastupa igrača ili klub samo kada zaključi odgovarajući pisani ugovor o zastupanju sa tim igračem ili sa tim klubom. Na zaključenje i raskid ugovora na odgovarajući način, primjenjuju se propisi Crne Gore.

2. Ugovor o zastupanju mora sadržavati **minimalno sljedeće**: imena i prezimena uključenih strana, definisanje prirode pravnog odnosa (usluga, savjetovanje, traženje angažmana ili drugi pravni odnos), vrstu i obim usluga, trajanje pravnog odnosa, iznos naknade koja se plaća posredniku, opšte uslove plaćanja, datum zaključenja, odredbe u vezi raskida ugovora i potpise uključenih strana.

3. Ugovor o zastupanju se može zaključiti najduže za period od dvije godine i ne može se prećutno i automatski produžiti. Za svaki sledeći period duži od dvije godine potrebno je zaključiti novi pisani ugovor.

4. Ako je igrač maloljetan, igračev zakonski staratelj(i) takođe potpisuje(ju) ugovor o zastupanju u skladu sa nacionalnim zakonima zemlje u kojoj igrač ima prebivalište.

5. Ugovor o zastupanju koji posrednik zaključi sa igračem i/ili klubom u skladu sa ovim članom, mora biti dostavljen FSCG prilikom registracije posrednika.

6. Odredbe sadržane u ovom članu ne isključuju pravo klijenta da zaključi ugovor o zapošljavanju ili ugovor o transferu bez pomoći posrednika.

III PRAVA I OBAVEZE POSREDNIKA

Član 7

-Pravo stupanja u kontakt, zabrana pristupa-

1. Posrednici imaju pravo:

- a) da kontaktira svakog igrača koji nema ugovor o ekskluzivnom zastupanju sa drugim posrednikom;
- b) da zastupa interese svakog igrača ili kluba sa kojima ima zaključen ugovor o zastupanju.

2. Posrednicima je zabranjeno pristupati bilo kojem igraču koji ima ugovor sa klubom u cilju da ga nagovori da privremeno raskine ugovor sa klubom ili da prekrši bilo koju odredbu sadržanu u njegovom ugovoru o igranju.

3. Svaki posrednik će osigurati da se njegovo ime, prezime i potpis nalazi u ugovoru njegovog klijenta čije je zaključenje rezultat poslova u kojima je učestvovao.

Član 8

-Poštovanje propisa-

1. Posrednik je obavezan da poštuje statute, pravilnike, uputstva i odluke FIFA-e, konfederacije i FSCG, kao i zakone Crne Gore.

2. Posrednici će osigurati da svaki posao koji bude zaključen kao rezultat njihovog angažmana bude u skladu sa odredbama statuta, pravilnika, uputstava i odluka FIFA-e, konfederacija, FSCG, kao i zakona Crne Gore.

3. FSCG neće odobriti registraciju posredniku koji se ne pridržava obaveza iz ovog člana, niti će odobriti registraciju ugovora u čijem je zaključenju učestvovao.

IV PRAVA I OBAVEZE IGRAČA

Član 9

- Angažovanje posrednika-

1. Igrač može angažovati posrednika da ga zastupa u pregovorima ili ponovnim pregovorima u vezi ugovora o zapošljavanju.

2. Igrač ne može zaključiti ugovor o zastupanju sa posrednikom ako nije osigurao da taj posrednik potpiše odgovarajuću Izjavu iz člana 3 stav 4 tačka a) ovog Pravilnika.

Član 10

-Ime posrednika u ugovoru o kojem je pregovarao-

1. Igrač će osigurati da svaki ugovor zaključen kao rezultat pregovora koje je obavio posrednik kojeg je angažovao, sadrži ime, prezime i potpis tog posrednika.

2. Ukoliko igrač nije koristio usluge posrednika, treba da osigura da ta činjenica bude izričito navedena u relevantnom ugovoru.

V PRAVA I OBAVEZE KLUBOVA

Član 11

-Angažovanje posrednika-

1. Klubovi imaju pravo angažovati posrednika da ih zastupaju u pregovorima o transferima igrača ili ugovorima o zapošljavanju.

2. Klub ne može zaključiti ugovor o zastupanju sa posrednikom ako nije osigurao da taj posrednik potpiše odgovarajuću Izjavu iz člana 3 stav 4 tačka a) ovog Pravilnika.

Član 12

- Ime posrednika u ugovoru o kojem je pregovarao-

1. Klub će osigurati da svaki ugovor zaključen kao rezultat pregovora koje je obavio posrednik kojeg je angažovao, sadrži ime, prezime i potpis tog posrednika.

2. Ukoliko klub nije koristio usluge posrednika, treba da osigura da ta činjenica bude izričito navedena u relevantnim ugovoru (ima) o transferu i/ili ugovoru (ima) o igranju.

Član 13

-Ograničenja u odnosu na plaćanja-

Klubovi će osigurati da se isplate od strane jednog kluba drugom klubu vezano za transfer, kao što su naknada za transfer, trening kompenzacija ili solidarni doprinos, ne isplaćuju posrednicima i da posrednici ne vrše takva plaćanja. Ustupanje potraživanja je takođe zabranjeno.

VI OTKRIVANJE I OBJAVA PODATAKA

Član 14

-Otkrivanje podataka-

1. Igrači i/ili klubovi su dužni da Komisiji dostave sve podatke o svim dogovorenim naknadama ili drugim vrstama plaćanjima koja su izvršena ili trebaju da se izvrše u korist posrednika.

2. Igrači i/ili klubovi su obavezni da, na zahtjev Komisije, svim nadležnim organima liga, saveza, konfederacija i FIFA, dostave sve ugovore, sporazume, dokumentaciju ili bilo koje druge informacije vezano za posredovanje koje reguliše ovaj Pravilnik.

3. Igrači i/ili klubovi će posebno postići sporazume sa posrednicima kako bi osigurali da nema prepreka za otkrivanje gore navedenih informacija i dokumenata.

4. Kada se u cilju registracije dostavljaju ugovori o transferu ili ugovori o zapošljavanju, pored njih treba da se prilože i svi ugovori o zastupanju. Klubovi i igrači će osigurati da na bilo kojem ugovoru o transferu ili ugovoru o zapošljavanju zaključenom uz korišćene usluga posrednika bude navedeno ime i prezime i potpis tog posrednika.

5. Ukoliko igrač i klub nijesu koristili usluge posrednika, ta činjenica će biti sadržana kao napomena u dokumentima koji se dostavljaju vezano za odnosni posao.

Član 15 **-Objava podataka-**

FSCG će na kraju marta mjeseca svake kalendarske godine, na zvaničnom sajtu FSCG, objaviti imena svih posrednika koje je registrovao, kao i pojedinačne transakcije u kojima su oni učestvovali.

Pored toga, FSCG će objaviti ukupan iznos svih naknada ili iznosa stvarno isplaćenih posrednicima od strane njegovih registrovanih igrača ili klubova. Iznosi koji će se objaviti predstavljaju konsolidovane ukupne iznose za sve igrače, kao i konsolidovane ukupne iznose za klubove pojedinačno po klubu.

VII PLAĆANJA POSREDNICIMA

Član 16

1. Iznos naknade koja se plaća posredniku koji je angažovan da postupa u ime igrača, biće izračunat na bazi osnovnog bruto prihoda igrača tokom cijelog trajanja ugovora.

2. Klubovi koji su angažovali posrednika, dužni su da posredniku isplate naknadu u jednokratnom iznosu, ugovorenu prije zaključenja odnosnog posla. Naknada može da se isplaćuje i u ratama, ako je o tome postignuta saglasnost.

3. Posrednika za njegove usluge može isplatiti samo njegov klijent.

4. Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, nakon zaključenja odnosnog posla i pod uslovima utvrđenim u ugovoru sa klubom, igrač može dati svoju pisanu saglasnost da klub u njegovo ime isplati posrednika. Plaćanje u ime igrača mora da bude u skladu sa uslovima plaćanja ugovorenim između igrača i kluba.

Član 17 **-Iznos nakanade-**

1. Ukupan iznos naknade po transakciji za posrednika koji su angažovani da istupaju u ime igrača ne smije da prelazi tri procenta (3%) igračevog osnovnog bruto prihoda tokom cijelog trajanja relevantnog ugovora o zapošljavanju.

2. Ukupan iznos naknade po transakciji za posrednika koji su angažovani da istupaju u ime kluba u cilju zaključenja ugovora o zapošljavanju sa igračem ne smije da prelazi tri procenta (3%) igračevog eventualnog osnovnog bruto prihoda za cijelo trajanje relevantnog ugovora o zapošljavanju.

3. Ukupan iznos naknade po transakciji za posrednika koji je angažovan da istupa u ime kluba prilikom zaključenja ugovora o transferu, ne smije da prelazi tri procenta (3%) eventualne naknade za transfer plaćene po osnovu takvog transfera igrača.

Član 18 **-Zabranjena plaćanja-**

1. Službenim licima, koja su navedena u čl. 4 st. 3 ovog Pravilnika, zabranjeno je da primaju bilo kakvu isplatu od posrednika, u cjelosti ili kao dio naknade, koja se plaća posredniku u toj transakciji. Svako službeno lice koje prekrši ovo odredbu biće disciplinski sankcionisano.

2. Igračima i/ili klubovima koji angažuju posrednika da pregovora o ugovoru o radu i/ili sporazuma o transferu, zabranjeno je da vrše bilo kakva plaćanja tom posredniku ako je igrač o kome se radi maloljetan, prema definiciji u tački 11 odjeljka "Definicije" FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača.

VIII SUKOB INTERESA

Član 19 **-Dužna pažnja-**

1. Prije angažovanja posrednika, igrači i/ili klubovi će postupati sa dužnom pažnjom kako bi osigurali da ne postoji sukob interesa, niti da postoji vjerovatnoća da će se pojaviti sukob interesa, bilo za igrače i/ili klubove bilo za posrednike.

2. Smatraće se da ne postoji sukob interesa ako posrednik pisano obrazloži svaki postojeći ili mogući sukob interesa koji bi mogao imati da ima sa jednom od strana uključenom u predmetni posao, u vezi sa transakcijom, ugovorom o zastupanju ili zajedničkim interesima i ako posrednik prije početka pregovora pribavi pisanu saglasnost svih ostalih uključenih strana.

Član 20 **-Angažovanje istog posrednika-**

1. Ako igrač i klub žele da angažuju istog posrednika u okviru istog posla pod uslovima utvrđenim u članu 19 stav 2 ovog Pravilnika, odnosno igrač i klub dužni su dati svoju izričitu pisanu saglasnost prije početka pregovora i pisano će potvrditi koja strana (igrač i/ili klub) će platiti naknadu posredniku.

2. Strane u postupku registracije posrednika, uz sva ranija navedena dokumenta, dužne su da dostave FSCG i sporazum iz stava 1 ovog člana, kao i eventualnu izjavu iz člana 19 stav 2 ovog Pravilnika.

IX SPOROVI

Član 21

Ogani FSCG nijesu nadležni za rješavanje sporova koji uključuju posrednike i za te sporove nije dopušteno ugovarati nadležnost organa FSCG.

X TIJELA I POSTUPAK

Član 22

-Komisija za rad sa posrednicima-

Poslove vezano za registraciju posrednika obavlja Komisija za rad sa posrednicima koju imenuje Izvršni odbor FSCG na period od četiri godine. Komisiju ima pet članova, uključujući i predsjednika.

Član 23

-Registracija ugovora o transferu u čijem zaključenju je učestvovao posrednik-

Klub koji je član FSCG i koji zaključuje ugovor o transferu za koji je angažovao posrednika, obavezan je da taj ugovor o transferu i svu odgovarajuću dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom (popis dokumentacije sadržan je u Aneksu 3) dostavi Komisiji za rad sa posrednicima, u suprotnom disciplinski je odgovoran.

Član 24

-Registracija ugovora o zapošljavanju u čijem zaključenju je učestvovao posrednik-

Ako je prilikom zaključenja ugovora o zapošljavanju učestvovao posrednik i ako je ta činjenica navedena u ugovor o zapošljavanju, ovjera takvog ugovora shodno Pravilniku o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG, neće se obaviti prije registracije posrednika saglasno odredbama ovog Pravilnika.

XI KAZNE NE ODREDBE

Član 25

-Izricanje kazni-

Povreda odredbi ovog Pravilnika od strane igrača ili kluba, predstavljaju disciplinski prekršaj za koji se izriču disciplinske mjere shodno dredbama Dscplinskog pravilnika FSCG.

XII –PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26

-Pitanja koja nijesu predviđena-

O pitanjima koja nijesu predviđena ovim Pravilnikom odlučuje Komisija za rad sa posrednicima.

Član 27
-Stupanje na snagu-

1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku "CG Fudbal".
2. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o radu sa posrednicima (»CG Fudbal« br.39 od 24.07.2015.god.) .

Broj: 1825/17
Podgorica,28.06.2016.godine

Predsjednik FSCG
Dejan Savićević,s.r.

ANEX 1**Izjava o posredovanju za fizička lica**

Ime (-na):

Prezime (-na):

Datum rođenja:

Državljanstvo/državljanstva

Puna stalna adresa stanovanja (uključujući telefon/fax i e-mail)

Ja, _____
(Ime (-na) i prezime (-na) posrednika)

DAJEM SLJEDEĆU IZJAVU:

1.Obavezujem se da ću poštovati i postupati u skladu sa svim obaveznim odredbama primjenjivih nacionalnih i međunarodnih zakona, naročito onima koje se odnose na privremeni rad prilikom obavljanja svojih aktivnosti posredovanja. Uz to, obavezujem se da svoje aktivnosti kao posrednik obavljam u skladu sa statutima i pravilnicima saveza i konfederacija, kao i sa Statutom i pravilnicima FIFA-e.

2.Izjavljujem da trenutno nijesam na poziciji zvaničnog/sluzbenog lica, kako je to definisano tačkom 11 u odjeljku "Definicije" Statuta FIFA-e, niti ću biti na takvoj poziciji u doglednoj budućnosti.

3.Izjavljujem da imam besprekornu reputaciju i posebno potvrđujem da nikada nijesam osuđivan za krivično djelo nasilničkog ponašanja, niti za krivična djela vezano za finansije.

4.Izjavljujem da nemam ugovornih veza sa ligama, savezima, konfederacijama ili FIFA-om koje bi mogle voditi do potencijalnog sukoba interesa. U slučaju neizvjesnosti, svaki relevantni ugovor biće otkriven. Takođe potvrđujem da mi je onemogućeno impliciranje, direktno ili indirektno, da takve ugovorne veze sa ligama, savezima konfederacijama ili FIFA-om postoje vezano za moje aktivnosti kao posrednika.

5.Izjavljujem, shodno članu 7 stav 4 FIFA Pravilnika o radu sa posrednicima, da neću prihvatiti nikakvu isplatu koju jedan klub treba da izvrši prema drugom klubu u vezi sa transferom, kao što su obeštećenje za transfer, naknada za treniranje ili solidarni doprinos.

6.Izjavljujem, shodno članu 7 stav 8 FIFA Pravilnika o radu sa posrednicima, da neću prihvatiti nikakvu isplatu od bilo koje strane ukoliko je igrač o kome se radi maloljetan, kako je definisano tačkom 11 u odjeljku "Definicije" FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača.

7. Izjavljujem, da neću učestvovati, direktno ili indirektno, ili drugačije biti povezan sa, klađenjem, kockanjem, lutrijama i sličnim događajima ili transakcijama vezanim za fudbalske utakmice. Potvrđujem da mi je zabranjeno da

imam udio,aktivno ili pasivno, u kompanijama, preduzećima, organizacijama, i sl. koje promovišu, priređuju, realizuju, odnosno vrše posredovanje za takve događaje ili transakcije.

8. Saglasan sam, shodno članu 6 stav 1 FIFA Pravilnika o radu sa posrednicima, da savezu obezbijedim potpune i detaljne informacije o svakoj isplati bilo kakve prirode koju prema meni izvrši klub, odnosno igrač za moje usluge posredovanja.

9. Saglasan sam, shodno članu 6 stav 1 FIFA Pravilnika o radu sa posrednicima, da ligama, savezima, konfederacijama, odnosno FIFA-i obezbijedim, ukoliko je neophodno, u svrhu njihovih istraga, sve ugovore, sporazume i dokumentaciju u vezi sa mojim aktivnostima posredovanja. Isto tako, saglasan sam da gore navedeni organi takođe pribave bilo kakvu drugu relevantnu dokumentaciju od bilo koje druge strane koja pruža savjete, pomoć ili aktivno učestvuje u pregovorima za koje sam ja odgovoran.

10. Saglasan sam, shodno članu 6 stav 3 FIFA Pravilnika o radu sa posrednicima, da nadležni savez posjeduje i obrađuje bilo koje podatke u svrhu objavljivanja istih.

11.Saglasan sam, shodno članu 9 stav 2 FIFA Pravilnika o radu sa posrednicima, da nadležni savez objavljuje pojedinosti disciplinskih mjera koje su mi izrečene i da o istom obavještava FIFA-u.

12.U potpunosti sam svjestan i saglasan da ova izjava bude stavljena na uvid članovima nadležnih organa dotičnih saveza.

13.Napomene i primjedbe koje potencijalno mogu biti od važnosti:

U dobroj vjeri dajem ovu izjavu, čija istinitost je zasnovana na informacijama i materijalima koji su mi trenutno dostupni, i saglasan sam da nadležni savez ima pravo da vrši one provjere koje mogu biti neophodne radi verifikacije informacija sadržanih u ovoj izjavi. Takođe potvrđujem da, nakon podnošenja ove izjave, u slučaju promjene bilo koje od gore navedenih informacija, moram odmah obavijestiti nadležni savez.

(mjesto i datum)

(potpis)

ANEX 2**Izjava o posredovanju za pravna lica**

Naziv kompanije (pravno lice/subjekt):

Adresa kompanije (uključujući telefon/fax, e-mail i vebsajt):

U daljem tekstu: kompanija

Ime(na) i prezime (na) lica propisno ovlašćenog da zastupa gore navedenu kompaniju (pravno lice/subjekt)

(Napomena: svako lice koje djeluje u ime kompanije mora da popuni posebnu izjavu o posredovanju)

Ja, _____
(Ime (-na) i prezime (-na) lica koje zastupa pravno lice/subjekt

Propisno ovlašćen(-a) da zastupam kompaniju

DAJEM SLJEDEĆU IZJAVU:

1. Izjavljujem da ćemo kompanija i ja lično poštovati sve obavezne odredbe primjenljivih nacionalnih i međunarodnih zakona, te naročito one koje se odnose na privremeni rad prilikom obavljanja aktivnosti posredovanja. Takođe izjavljujem da smo i kompanija koju ja zastupam i ja lično saglasni da svoje aktivnosti posredovanja obavljamo u skladu sa statutima i pravilnicima saveza i konfederacija, kao i sa Statutom i pravilnicima FIFA-e.
2. Izjavljujem da trenutno nijesam na poziciji zvaničnog/službenog lica, kako je to definisano tačkom 11 u odjeljku "Definicije" Statuta FIFA-e, niti ću biti na takvoj poziciji u doglednoj budućnosti.
3. Izjavljujem da imam besprekornu reputaciju i posebno potvrđujem da nikada nijesam osuđivan za krivično djelo nasilničkog ponašanja, niti za krivična djela vezano za finansije.
4. Izjavljujem da ni kompanija koju zastupam, ni ja lično, nemamo ugovornih veza sa ligama, savezima, konfederacijama ili FIFA-om koje bi mogle voditi do potencijalnog sukoba interesa. U slučaju neizvjesnosti, svaki relevantni ugovor biće otkriven. Takođe potvrđujem da je relevantnoj kompaniji onemogućeno impliciranje, direktno ili indirektno, da takve ugovorne veze sa ligama, savezima konfederacijama ili FIFA-om postoje vezano za njene aktivnosti kao posrednika.
5. Izjavljujem, shodno članu 7 stav 4 FIFA Pravilnika o radu sa posrednicima, da ni kompanija koju zastupam, ni ja lično, nećemo prihvatiti nikakvu isplatu koju jedan klub treba da izvrši prema drugom klubu u vezi sa transferom, kao što su obeštećenje za transfer, naknada za treniranje ili solidarni doprinos.

6. Izjavljujem, shodno članu 7 stav 8 FIFA Pravilnika o radu sa posrednicima, da ni kompanija koju zastupam, ni ja lično, nećemo prihvatiti nikakvu isplatu od bilo koje strane ukoliko je igrač o kome se radi maloljetan, kako je definisano tačkom 11 u odjeljku "Definicije" FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača.

7. Izjavljujem, da ni kompanija koju zastupam, ni ja lično, nećemo uzeti učešće, direktno ili indirektno, u klađenju, kockanju, lutriji i sličnim događajima ili transakcijama vezanim za fudbalske utakmice, niti na neki drugi način biti povezani sa istima.

Potvrđujem da je zabranjeno i kompaniji koju zastupam, i meni lično, da imam udio, aktivno ili pasivno, u kompanijama, preduzećima, organizacijama, i sl. koje promovišu, priređuju, realizuju, odnosno vrše posredovanje za takve događaje ili transakcije.

8. U ime kompanije koju zastupam, saglasan sam, shodno članu 6 stav 1 FIFA Pravilnika o radu sa posrednicima, da savezu obezbijedimo potpune i detaljne informacije o svakoj isplati bilo kakve prirode koju prema kompaniji izvrši klub, odnosno igrač za njene usluge posredovanja.

9. U ime kompanije koju zastupam, saglasan sam, shodno članu 6 stav 1 FIFA Pravilnika o radu sa posrednicima, da ligama, savezima, konfederacijama, odnosno FIFA-i obezbijedimo, ukoliko je neophodno, u svrhu njihovih istraga, sve ugovore, sporazume i dokumentaciju u vezi sa posredničkim aktivnostima kompanije. Isto tako, saglasan sam da gore navedeni organi takođe pribave bilo kakvu drugu relevantnu dokumentaciju od bilo koje druge strane koja pruža savjete, pomoć ili aktivno učestvuje u pregovorima za koje sam je odgovorna kompanija koju zastupam.

10. U ime kompanije koju zastupam, saglasan sam, shodno članu 6 stav 3 FIFA Pravilnika o radu sa posrednicima, da nadležni savez posjeduje i obrađuje bilo koje podatke u svrhu objavljivanja istih.

11. U ime kompanije koju zastupam, saglasan sam, shodno članu 9 stav 2 FIFA Pravilnika o radu sa posrednicima, da nadležni savez objavljuje i dostavlja FIFA-i informacije o disciplinskim mjerama izrečenim kompaniji koju zastupam.

12. U potpunosti sam svjestan i saglasan da ova izjava bude stavljena na uvid članovima nadležnih organa dotičnih saveza.

13. Napomene i primjedbe koje potencijalno mogu biti od važnosti:

U dobroj vjeri dajem ovu izjavu, čija istinitost je zasnovana na informacijama i materijalima koji su mi trenutno dostupni, i saglasan sam da nadležni savez ima pravo da vrši one provjere koje mogu biti neophodne radi verifikacije informacija sadržanih u ovoj izjavi. Takođe potvrđujem da, nakon podnošenja ove izjave, u slučaju promjene bilo koje od gore navedenih informacija, moram odmah obavijestiti nadležni savez.

(mjesto i datum)

(potpis)

ANEX 3

POPIS DOKUMENTACIJE ZA REGISTRACIJU

-ako je posrednik **fizičko lice**:

- a) **Izjava posrednika-za fizičko lice** iz Anexa 1 ovog Pravilnika
- b) **Kopija posrednikovog pasoša**
- c) Uvjerenje da se protiv posrednika ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca
- d) Ugovor o zastupanju
- e) Ugovor o transferu, ili
- f) Ugovor o igranju
- g) Izjava o postojanju sukoba interesa, i pisani pristanak svih strana uključenih u sukob interesa u smislu čl. 19 st. 2 ovog Pravilnika (ako je primjenljivo)
- h) Zajednička izjava igrača i kluba da žele angažovati istog posrednika i ko će od njih isplatiti posrednika u smislu čl. 20 st. 1 ovog Pravilnika (ako je primjenljivo)

-ako je posrednik **pravno lice**

- a) **Izjava posrednika-za pravno lice** iz Anexa 2 ovog Pravilnika
- b) **Izvod iz sudskog registra-** (ne starije od mjesec dana)
- c) **Izjava posrednika-za fizičko lice** iz Anexa 1 ovog Pravilnika
- d) **Kopija posrednikovog pasoša**
- e) Uvjerenje da se protiv posrednika (pravno i fizičko lice) ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca
- f) Ugovor o zastupanju
- g) Ugovor o transferu, ili
- h) Ugovor o igranju
- i) Zajednička izjava igrača i kluba da žele angažovati istog posrednika (ako je primjenljivo)
- j) Zajednička izjava igrača i kluba ko će isplatiti posrednika (ako je primjenljivo).

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za rad fudbalskih trenera

Član 1

U Pravilniku o dozvolama za rad fudbalskih trenera (CG Fudbal br.29 od 11.06.2015.god), u članu 4,

- stav 4 mijenja se i glasi:

„U toku jedne takmičarske sezone, klub može licencirati najviše tri trenera po jednoj selekciji. Izuzetno, ako trener jednostrano raskine ugovor o treniranju (ostavka trenera), zbog više sile ili sporazumnim raskidom trenera i kluba, licenca tog trenera ne ubraja se u navedeno ograničenje.”

-stav 7 mijenja se i glasi:

“Ako klub jednostrano raskine ugovor, a u međuvremenu trenera angažuje drugi klub, sve ugovorne obaveze iz ugovora sa prethodnim klubom prestaju, osim obaveza nastalih do trenutka angažovanja trenera za novi klub.”

Član 2

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „CG Fudbal“.

Broj: 1825/18
Podgorica, 28.06.2016.godine

Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG

Član 1

U Pravilniku o registraciji, statusu i transferu igrača (CG Fudbal br.28/13 od 30.05.2013.god), u članu 24, poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. i glasi:

„U zimskom registracionom periodu igrač ima pravo da promijeni klub i bez ispisnice koju klub neće da izda, pod uslovom da taj klub nema selekciju u takmičenju koje odgovara uzrastu igrača.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 2

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „CG Fudbal“.

Broj:1825/19
Podgorica, 28.06.2016.godine

Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore , Izvršni Odbor FSCG, na sjednici održanoj 28.06.2016.godine, donio je

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG

Član 1

U Pravilniku o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG („CG Fudbal“ br. 14/13, 17/13, 28/14 i 25/15), u članu 106 st.3 riječi : „ dva mjeseca“ zamjenjuju se riječima: „ mjesec dana “ .

Član 2

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „CG Fudbal“.

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević, s.r.**

**Broj:1825/19
U Podgorici, 28.06.2016.godine**

FUDBALSKI SAVEZ SREDNJE REGIJE - PODGORICA**Sjednica održana 23.06.2016. godine****SPORAZUMNI RASKID UGOVORA**

FK „Budućnost“ – Podgorica i igrač **Burzanović Marko** JMB: 1301998211003 sporazumno su raskinuli Ugovor o profesionalnom igranju.

FK „Mladost“ – Podgorica i igrač **Tomanović Saša** broj pasoša: 007013947 sporazumno su raskinuli Ugovor o profesionalnom igranju.

BRISANJE IZ REGISTRA

Briše se igrač: **Tomanović Saša** broj pasoša: 007013947 **FK „Mladost“ – Podgorica** je prelazi na drugu teritoriju.

Sjednica održana 24.06.2016. godine**REGISTRACIJA IGRAČA**

FK „Budućnost“ – Podgorica: Camaj Driton JMB: 0703997211015 /FK Dečić/ po osnovu člana 36/2.

FK „Mladost“ – Podgorica: Lazarević Bojan JMB: 0909993210097 /FK Dečić/, Burzanović Marko JMB: 1301998211003, Roganović Marko JMB: 2106996250024, Ljuljanović Damir JMB: 2302992212997 /FK Budućnost/, Kopitović Boris JMB: 2704995210015 /FK Petrovac/, Vlaisavljević Miljan JMB: 1604991212996 /FK Zeta/, Kaluđerović Andrija JMB: 2910993250078 /FK Rudar/, Jablan Jovan JMB: 1302999250025 /FK Lovćen/ po osnovu člana 36/2.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK „Mladost“ – Podgorica i igrač **Burzanović Marko** JMB: 1301998211003 potpisali su Ugovor o profesionalnom igranju do 01. 07. 2018. godine.

FK „Budućnost“ – Podgorica i igrač **Dragojević Miloš** JMB: 0302989212997 potpisali su Ugovor o profesionalnom igranju do 24. 06. 2017. godine.

FK „Budućnost“ – Podgorica i igrač **Marčelja Nikola** JMB: 2711986263005 potpisali su Ugovor o profesionalnom igranju do 24. 06. 2017. godine.

SPORAZUMNI RASKID UGOVORA

FK „Mladost“ – Podgorica i igrač **Šćepanović Marko** JMB: 0808982210302 sporazumno su raskinuli Ugovor o profesionalnom igranju.

BRISANJE IZ REGISTRA

Briše se igrač: Bjelica Irena JMB: 0901994268004 /ŽFK Ekonomist/ jer prelazi na drugu teritoriju.

Komisija za registraciju, status i transfer igrača
Senad Padović, sr.

FUDBALSKI SAVEZ SJEVERNE REGIJE – BERANE**Sjednica održana 24.06.2016. godine****BRISANJE IZ REGISTRA****Briše se:** Kaluđerović Andrija, jmb. 2910993250078, "Rudar" /Pljevlja/, jer prelazi na drugu teritoriju.**Komisija za registraciju, status i transfer igrača
Vasko Dragović, sr.**